


4

SESOTHO PUO YA LAPENG

Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4



SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti 4 Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0087-1



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phaposi:



Ho ithuta ka Moloatheo wa Riphaboliki ya Afrika Borwa (1996)

Moloatheo wa Afrika Borwa (1996) o tshwere melao e phahameng ya naha. Melao ena e phahame ho feta mporesidente, e phahame ho feta makgotla a dinyewe, e phahame ho feta mmuso.

E hlalosa kamoo baahi ba naha ba tshwanetseng ho tshwarana kateng, le hore ditokelo tsa bona mmoho le boikarabelo ho e mong ke bofe. Moloatheo o moo ho re tshireletsa bohole ha jwale, le ho sireletsa bana ba rona nakong e tlang.

Ela hloko ka nako e fetileng ya rona.

Ha re se pheteng diphosso tsa nako e fetileng.

Moloatheo wa rona o re thusa ho akanya le ho aha bokamoso bo molemo ho bohole.

Rona, baahi ba Afrika Borwa,
Re elellwa tshwarompe ya nako e fetileng;
Re Tlotla ba hlokofaditsweng bakeng sa toka le tokolohole lefatsheng la bo rona;
Re Hlompha ba sebeditseng ho aha le ho tswellisa pele naha ya rona; mme
Re a Dumela hore Afrika Borwa key a bohole ba phelang ho yona,
re kopane ho fapaneng ha rona.

Kahoo, ka baemedi ba rona bao re ikgethetseng bona, re amohela
Moloatheo ona jwaloka molao wa—

Riphaboliki ho Fodisa ho arohana ha nako e fetileng le ho aha setjhaba se
itshetlehileng hodima boleng ba demokerasi, tokelo tsa baahi le metheo ya
ditokelo tsa botho;

Ho beha motheo wa demokerasi le botjhaba bo bulehileng moo mmuso o
thehilweng ho ya ka thato ya baahi mme moahi ka mong a tshireletswe ka ho
lekana ke molao;


Ho ntlatfatsa boleng ba bophelo ba baahi bohole le ho neha bokgoni ba moahi a
mong monyetla; le

Ho Aha Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e tla kgona ho nka sebaka sa
yona e le mmuso wa kakaretsa hara malapa a matjhaba.

Batla ditokelo tsa hao o le moAfrika Borwa mme o be le boikarabelo ba ho tshireletsa ditokelo tsa ba bang.

Tseba sa Ditokelo le Setshwantsho sa Boikarabelo.

*Eka Modimo O ka tshireletsa batho ba rona.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.*



ISBN 978-1-4315-0087-1



**SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 4 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0087-1
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
10th Edition**

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

Tselo ya ho ngola



Mofumahadi Angie
Motsekga, letona la
Lafapha la Thuto ya Motheo.



Mong. Enver Surty, Motlatso
wa Letona la Thuto ya
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.
Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.



Tlhophiso

Etsa qeto ka sehlooho sa hao. Buisana le sehlopha sa hao ho bokella dintlha. Sebedisa mmapa wa kelelo ho hlakisa dintlha tsa hao ka moralo, baphetwa le tikoloho.

Mokgwaritso

Qala ka ho ngola mokgwaritso. Nahana ka babohi/bamamedi, popeho le ka seratswana ka seng.

Boeletsa

Bala mokgwaritso ka hloko mme o fumane maikutlo a baithutimmoho le a titjhere.

Lokisa

Lokisa sengolwa ka ho lekola mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo. Etsa ditokiso tsa mokgwaritso oo.

Phatlalatsa

Ngolo ditokiso tsa mokgwaritso e le tlahiso ya sengolwa sa hao.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-4315-0087-1


The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.




Kereiti

4



SESOTHO

P u o y a
L a p e n g




Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka
ya

2



TATAISO YA HO SEBEDISA BUKATSHEBETO ENA

Sebedisa Bukatshebetso
mmoho le dithusathuto tse
ding tsa hao. Tadima CAPS
boemo ba bohareng
Puo ya Lapeng.

Re laktsa ho o amohela boemong ba bohare ba Bukatshebetso Puo ya Lapeng. Boemo ba bohareng ba Puo Ya Lapeng bo maikemisetsong a ho matlafatsa bokgoni ba morutwana ba puo dikamanong, maemong a botho, le ho matlafatsa bobatsi ba bokgoni ba ho etsa mosebetsi wa sekolo dithutong tsohle. Re tshepa hore o tla fumana Bukatshebetso ena e le molemo ho thusa barutwana ba hao ho matlafatsa bokgoni ba bona.

Bukatshebetso ena e raluwe ka ho ya ka disekele tsa dibeke tse pedi tsa CAPS. O tla fumana kakaretso ya se tla etswa ho e nngwe le e nngwe ya disekele tsena maqepheng a 1, 35, 69, le 103 Bukatshebetsong ena. Sekele ka nngwe ya beke ya 2 e bokelletswe ho kenyelletsa bokgoni bo latelang ba puo:



Ha re bueng

1 Ho mamela le ho bua(Puo) – dihora tse 2 ka sekele ya dibeke tse 2

Barutwana ba hloka menyetla e tlang kgafetsa ya ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho Mamela le ho Bua hore ba kgone tlhahisolededing, ho rarolla qaka le ho matlafatsa maikutlo le dikgopololo. Bukatshebetso e na le mesebetsi e mmalwa ya ho bua le ho mamela eo o ka e matlafatsang ho netefatsa hore barutwana ba fumana monyetla wa ho kwetlisa mosebetsi wa ho bua.



Ha re baleng

2 Ho bala le ho bona – dihora tse 5 sekeleng ya dibebe tse 2

CAPS e hloka barutwana ho bala le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa ho e ngnwe le e nngwe yay a disekele tse pedi. Sena se kenyelletsa ho bala: dipale tse kgutshwane, ditshomo, diketsahalo tse etsahetseng ho yena, mangolo, di email, bukatsatsi, tshwantshiso, diatekele tsa koranta, diatikele tsa dimakazine, puisano ya radiong, dithothokiso, dingolwa tse susumetsang, papatso, ditaelo, ditaelo tsa ho leba le le tsela ya ho etsa. Ho tlatselletsa CAPS e hloka hore barutwana ba bale dingolwa tsa tlhahisolededing tse nang le ditshwantsho: mmapa, tjhate, tafole, ditshwantsho, mmapa wa mohopolo, tjhate ya boemo ba lehodimo, diphousetara, ditsebiso, ditshwantsho le dikerafo. O tla fumana kgetho e ngata e ntle ya dingolwa tsena Bukatshebetsong ena.

CAPS e kgetholla tsela ya ho bala e itshetlehileng mehatong ya se etsah alang pele ho balwa, ho bala, le kamora ho bala. O tla fumana tlhaloso e molemo ya ditshwantsho ya mokgwa wa ho bala kahare leqepheng le ka ple la khabara.



Ha re ngole

3 Ho Ngola le ho Behela – dihora tse 4 sekeleng ya dibeke tse 2


CAPS e hloka hore barutwana ba fumane monetla wa ho kwetlisa ho ngola mefuteng e fapaneng ya dingolwa kgafetsa. Bukatshebetso e nehelana ka diforeimi le tlhophiso ya ho ngola ho tshehetsa nehelana ya barutwana ya tsela ya ho ngola, mmoho le dingolwa tse bonwang le tsa mefuta e meng e fapaneng.



Ha re ngole
LAPENG

4 Sebopoho sa Puo le Dipheto – dihora tse 1 ka sekele ya dibeke tse 2

CAPS e nehelana lenane la Dibopoho tsa Puo le Dipheto tse tshwanetseng ho etswa kereiting e nngwe le e nngwe. Tlwaelo ke hore diketsahalo tsena di ba le "tlhokomediso" e hlilosang dipheto tsa.



Bakeng sa tataiso
e nngwe tadima
bukana ya kwetliso ya
Bukatshebetso.





Tema 5: Kamoo re ikutlwang le seo re se etsang

Kotara 3: Dibeke 1 - 4

Kotara 3: Dibeke 1 - 2
Batho ba tsotellang

65 Thatohtsi e ntjha ya Mary Ann 2

O buisana le ho lepa hodima setshwantsho.
O bala pale.

66 Ho nahana ka pale 4

Ba buisana ka pale dihlropheng.
O ngola qetello ya pale.
O araba dipotso hodima pale.
O ngola bukatsatsing.

67 Ho kgetha phoofolo ya setswallie 6

O bala qetello ya pale.
O bona diketso tse hhaloswang ke mahlalosi sengolweng.
O ngola dipolelo tse nang le mahlalosi.

68 Ho boloka bukatsatsi 8

O lokisetza ho ngola bukatsatsing ka ho tlatsa mmapa.
O ngola bukatsatsing.

69 Ntja e lahlehileng 10

O rala phousetara ya ntja e lahlehileng.
O hlahloba phousetara ya mphato wa bona a sebedisa seo a se neilweng.
O sebedisa mahlalosi ho bopa dipolelo.

70 Dipolelomararane 12

O bona maetsi ho dipolelonolo.
O kopanya dipolelwananolo ho bopa dipolelomararane.
O arola dipolelomararane ho di etsa dipolelonolo.
O sebedisa maetsipolelwana ho emela mantswe a masakaneng.
O tlatsa maetsipolelwana a nepahetseng dipolelong.

71 O bala bukatsatsi 14

O bala dingolwa tse pedi bukatsatsing.

72 Ho ngolla bukatsatsi ya hao 16

O araba dipotso hodima sengolwa se bukatsatsing.
Ba ngola tsa bona tsa matsatsi a mararo bukatsatsing ya bona
Ho balla tlhahisolededing.

Kotara 3: Dibeke 3 - 4
Ho balla tlhahisolededing

73 Nako ya ho shebella thelevishine 18

O bala tlhahisolededing e phamofoleteng.
O buisana ka dipotso hodima phamofolete.

74 Ka phamofolete 20

O araba dipotso hodima phamofolete.
O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.
O rala phousetara ho kgothaletsa bana ho etsa se seng ntle le ho shebelle thelevishini feela.
O rarolla tjhate ya bara.
O etsa lenane la kotsi ya ho shebella thelevishine haholo.

75 Moo dintho di leng teng 22

O bala pale ya ditshwantsho.
O kenya dihlóngwanthao tse loketseng ho bopa mahlalosi.
O ngola polelo bakeng sa sethwantsho ka seng ka mahlalosi.
O bontsha tshwantshiso, tshwantshanyo le poeletsamodumo.

76 Tsohle ka tlhekefetso 24

O bala sengolwa sa tlhahisolededing ka tlhekefetso.
O buisana ka dipotso hodima tlhekefetso.

77 Ho nahana ka tlhekefetso 26

O araba dipotso hodima tlhekefetso.
O rala letshwao la ho thibela.
tlhekefetso.
O sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo.
O nyalanya mantswe le meeleo ya oona.

78 Lekgathe lefetile letswelli mmoho le letlang letswelli 28

O bapala papadi a sebedisa makgathe lefetile mmoho le letlang letswelli.

79 O rala phamofolete 30

Ba sebedisa polane ho rala phamofolete ya bona.
O seha le ho mena leqephe ho etsa phamofolete.
O sebedisa polane ho phethela phamofolete ka makgethe.

80 O seha phamofolete 31



65 Thatohtsi e ntjha ya Mary Ann



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao ka seo o nahanaang hore pale e bua ka sona.
O nahana ke bomang dibapadi tsa sehlooho paleng?
Ba shebeha ba le dilemo tse kae?



Ha re baleng

Bala pale mme o arabe dipotso tse latelang.

Ho kgetha phoofolo ya setswalle

Ngwedi e hlakile. E ne e le kamora mpa ya bosiu ka Labohlano bosiu mme Mary Ann o ne a paqame a se na boroko betheng ya hae. O ne a nahana ka thatohatsi e nnyane eo a neng a ilo e reka ha yena le Nomsa ba ya tshireletsong ya diphoofolo hoseng. Mary Ann e ne e le yena ngwanana a le mong ka tlelaseng ya se nang thatohatsi hobane a dula foleteng. Ha ba lelapa ba thothela tlung, Mary Ann a qala ho boloka tjhelete hore a reke ntjanyana. O ne a se a na le R25 ya ho reka ntjanyana.

Qetellong e bile hoseng Mary Ann a tsoha. A hlapa a apara a **fela pelo** ke ho emela motswalle wa hae, Nomsa, ya neng a tlo mo tjhakela. Nomsa o ne a tshepisitse ho ya tshireletsong ya diphoofolo le Mary Ann ho ya mo thusa ho kgetha thatohatsi.

Qetellong bese ya boNomsa ya fihla. A theoha, a matha kapele a feta heke ya habo Mary Ann, a dumedisa ba lapa labo Mary Ann ka **thabo**. Banana ba babedi ba qala ho

- Pele o bala**
- Sheba ditshwantsho le dihlooho o leke ho noha seo sengolwa se tla bua ka sona.
- Phetla ka pele ho sheba seo o tla bala ka sona.
- Ha o ntse o bala**
- Bapisa seo o se nohileng le seo o se balang. • Ha o sa utlwisise tema ena bala hape butle. Balla hodimo.



Letsatsi:

tsamaya ka **tjheseho** ho ya tshireletsong ya diphoofolo. Ba ne ba thabile bobedi, ba qoqa ba tshehela **hodimo** ha ba ntse ba tsamaya. Ba feta mmila ka **hloko** dirobotong mme ba ya tshireletsong.

Mary Ann o ne a kgathetse mme a dutse hodima qubu ya dijo tsa ntja ho phomola. A bona dintjanyana tse tsheletseng ka hara hoko.

"Jwale, morwetsana, o batla ho reka ntjanyana?" Ho botsa manejara.

"E, ke bolokile tjhelete eo ke e fumaneng ka letsatsi la ka la tswalo le ho thusa mme wa ka ka ho hlatswa dijana", a realo. Mahlo a hae a ne a phatsima.

'Ena e tla ba thatohatsi ya ka ya pele," o bolella manejara ka **thabo**, "Ha ke so ka ke ba le thatohatsi ha e sa le e le nna"


"Jwale, e re ke ho bolelle ka dithatohatsi tsena." Ho bolela manejara. "Dintjanyana tse nang le mabanta a mebala e mekgubedu, tala le bosehla di se di rekilwe. O na le boikgethelo ho dintjanyana tse nang le lebanta le pinki le le bolou fela."

"Aa," ho realo Mary Ann. "O reng ka ntjanyana ya lebanta le perese? Le yona e rekisitswe?"

"Ntjanyana eno," ho araba manejara. "O ke ke wa batla ho e reka," o realo.

"E hlahile e robehile letheka jwale e ke ke ya kgona ho matha kapa ho bapala ka bolo."

Mahlo a Mary Ann a fuputsa hoko ya diphoofolo. A sheba dintja tse tshweu tse boyo, tse nnyane tse tshehla, tse kgolo, tse setswalla, tse tshehla, le dikatse le madinyane a dikatse.



Letsatsi:





Ka dihlotswana, buang ka pale ho fihla mona.
O nahana Mary Ann o tla reka thatohatsi efe?
O ne o tla etsang ha o ne o le Mary Ann?
O nahana pale e tla fela jwang?



Ha re ngoleng

Ngola seratswana ka moo o nahang pale e ka fela ka teng.

Bala pale hape mme o arabe dipotso tsena.



Ke dipolelo dife paleng tse re bolellang hore Mary Ann o ne a thabetse ho fumana thatohatsi?
Fumana o di kopisetse mona.

Hobaneng Mary Ann e ne e le yena a le mong ka tlelaseng ya se nang thatohatsi?

O tseba jwang hore Mary Ann le Nomsa e ne e le metswalle ya nnete?

Pale e re bolella hore Mary Ann o ne a kgathetse ha ba fihla tshireletsong. Hobaneng o nahana hore o ne a kgathetse?



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Manejara o bolelletse banana eng ka ho ba teng ha ntjanyana ka nngwe ya tse tsheletseng? Ke dintja dife tse neng di rekiswa le hore ke dife tse neng di sa rekiswe? (Tadima mebala ya dikholoro tsa bona.)



Ntjanyana ena e se ntse e rekisitswe.



Ha re ngoleng

Inahane o le Mary Ann. Ngola bukatsatsi o hlalose ka moo o sa kang wa robala bosiung bo fetileng, le ka moo o ikutlwileng ka teng ha o tshwanelo ho nka qeto ya hore o tla kgetha thatohatsi efe?

Dumela Bukatsatsi

Letsatsi:

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng

Jwale bala qetello ya pale o e bapise le qetello eo o e ngotseng.

Phoofolo ya setswalle e ntjha

Mary Ann o phollotse ntjanyana e lebanteng le perese. Ya emisa ditsebe tsa yona, ya tsoka mohatla ya makalla Mary Ann ka mahlo a kopang a sootho. Mary Ann a sheba diphoofolo tse ding ka lebenkeleng. A sheba dintjanyana tse tsheletseng ka baseketeng.

A inama ka hloko a kuka ntjanyana e perese ka lebanta a e tshwarela sefubeng sa hae. A e nkgella, a e tshwara molaleng ya robala. A e pholla hamonate, a retehela ho manejara.

"Ha ho na taba leha a ke ke a bapala bolo kapa ho matha," a realo. A hula jini a e isa hodimo leotong ho bontsha manejera di *orthopaedic callipers* leotong la hae. "Ke hlahile ka leoto le holofetseng," a realo. "Le nna ke sokola ho matha ebile ha ke kgone ho bapala bolo. Empa metswalle ya ka le ba lapa leso ba nthata, seo se bohlokwa ho nna".

A suna ntjanyana. "Ke nahana e a rateha," a realo.

A retelehela ho Nomsa a botsa, "O nahana eng, Nomsa?"


Nomsa a dumela ka hlooho ka lerato a pholla ntjanyana ya lebanta le perese.

"Hle, mme, ke kopa ho mo lefela?" Mary Ann a kopa. "Ke batla ho reka ntjanyana ena ya lebanta le perese. Ena ke ntjanyana eo ke e batlang!"

"O tla ba lehae le hlokomelang, ntjanyana," a buela tlaase ha a lefa R25 ho manejara.

Ha Nomsa le Mary Ann ba tswa lebenkeleng, ntjanyana ya qala ho tsoka mohatla haholo.

Banana ba babedi ba tsamaya butle tseleng ba kukile ntjanyana ya lebanta le perese. O ne o ka ba utlwa ba qoqa ba thabile ha ba nkile setlabotjha ho se isa hae.





Letsatsi:

Ha re shebang mahlalosi

Mahlalosi a neha tsebiso
ka maetsi. O tla hopola
hore maetsi ke mantswe
a etsang ketso.



Mohlala:

Nomsa o tsamaya butle.

Ngwana o binela hodimo.

Mahlalosi a bolou a re bolella ka maetsi. A re bolella ka moo Nomsa a
tsamayang le ho bina ka teng.



Ha re ngoleng

Sheba morao paleng mme o shebe **mahlalosi** a tshwailweng ka bokgubedu
karolong ya pele ya pale ho leqephetshebetso 65. Sehela ketso e hhaloswang
ke lehlalosi mola. Jwale sebedisa mahlalosi a mahlano ho etsa dipolelo tsa hao.

ka hotata	
kaapele	
ka tjheseho	
hodimo	
ka hloko	
tlaase	
ka thabo	

Sheba morao karolong ya pale ya leqephetshebetso (67). Sehela mahlalosi ohle a qalang ka **-ka**
mola. Jwale etsa sedikadikwe ho ketso tseo di a hhalosang.

Qetellong, sebedisa mahlalosi a mahlano ao o a sehetseng mola ka tlase ho ngola dipolelo
tsa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi

Ho boloka bukatsatsi



Ha re ngoleng

Inahane o le Mary Ann. Etsa ditokisetso tsa ho ngola bukatsatsing o hhalosa se etsahetseng ho wena ha o ile tshireletsong ya diphoofolo. Sebedisa mmapa wa kelello o latelang ho o thusa ho lokisetsa ho kenya bukatsatsing. Hopola ho ngola bukatsatsing ya hao ka lekgathe le fetile.

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



1

Ho etsahetseng
maobane bosiu

Maobane bosiu ha ke a robala hobane ...

2

Ho ya tshireletsong
ya diphoofolo

*Qetellong Nomsa a fihla yaba re tsamaya
ho ya tshireletsong ya diphoofolo.*



3

Ho nka qeto ya ho
kgetha thatohatsi

*Ke nkile qeto ya ho reka ntjanyana ya
lebanta le perese yaba ...*

4

Ho kgutlela hae

*Ke tsebile hore ke
entse qeto e nepahetseng ...*



Ha re ngoleng

Jwale sebedisa mmapa wa hao wa kelello ho ngolla bukatsatsing ya hao. Ngola bukatsatsing ya hao mme o kope motswalle wa hao ho e tshwaya. Jwale etsa ditokiso mme o ngole ka makgethe sebakeng sa leqephe le ka pele.



Letsatsi:





Ha re ngoleng

Ngolla bukatsatsing ka makgethe sebakeng seo o se nehilweng.

Dumela bukatsatsi

Letsatsi:



Titjhere: Saena


Letsatsi



Ha re etseng

Ntjanyana ya Mary Ann e lahlehile. Qapa phousetara ya ntja e LAHLEHILENG O HALOSA NTJA le ka moo o ka e kopanyang le monga yona.

Taka setshwantsho sa ntja mme
o sebdise mebala e kganyang
ho hohela.



Bapisa phousetara ya hao le tsa motswalle wa hao. Tshwayang phousetara tsa lona le sebedisa lenane netefatso le latelang.

Na phousetara e na le:

Nnetefatsa fela



setshwantsho sa ntja?

sehlooho se seholo ho hohela tlhokomelo?

tsebis e nepahetseng ho ikopanya le monga ntja?

tlhaloso e utlwisisehang ya ntja?

tlhahisoleseding ka hore ntja e lahlehile neng mme hokae?

lebitso la ntja?



Letsatsi:



Tlolontswe

Mahlalosi a mangata a re bolellang ka mokgwa wa ketso a qala ka **ka-**.
Ho na le mehlala e meng tafoleng ena.


ka kganya	ka maswabi	ka mosa
butle	ka motlotlo	ka potlako
ka lenyele	hodimo	ka hlooko



Sheba dihlongwapele ka- ka hloko (mantswe a qalang tafoleng e latelang). Hlokomela hore ka- e sebedisitswe ho bontsha kamoo ketso e etsahalang kateng, mokgwa, e seng sesebediswa.

ka hloko	ka potlako	ka matla
ka nepo	ka sebete	ka lerato
ka kgotso	ka lebelo	ka lonya

Hobaneng o nahana hore ka- ha e bolele sesebediswa jwaloka ka ha
o re: Ngwana o ya sekolong ka bese?



Ha re ngoleng

Jwale sebedisa mahlalosi a mane tafoleng ka nngwe ho etsa dipolelo
(dipolelo tse robedi kaofela).



Ha re ngoleng

Dipolelo mararane di na le leetsi le fetang bonngwe. Sehella maetsi mola polelong ka nngwe. Jwale kopanya dipolelo ho bopa polelo mararane, o sebedisa mantswe a ka masakaneng.

Ngwanana o tsamaile butle.

O lemetse leoto.

(hobane)

Ngwanana o tsamaile butle hobane o lemetse leoto.

Ha a ka a robala.

O badile buka.

(ka hoo)

Ntja e tsokile mohatla.

E ne e thabile.

(hobane)

Re bakile kuku.

Re jele kuku.

(mme yaba)

Ke rata diapole.

Ke rata dipere.

(le)



Ha re ngoleng

Jwale arola e nngwe le e nngwe ya dipolelo mararane o etse polelo tse pedi tse bonolo.

Moshanyana o hlotsitse hobane a lemetse leoto.Moshanyana o hlotsitse.Moshanyana o lemetse leoto.

Yvonne o jele dikuku tse hlano hobane ke ngwanana ya meharo.

Ntja e bohotse hobane e utlwile lerata.

Ke thusa mme wa ka ho pheha le ho lokisa tafole.



Letsatsi:



Tadima mantswe tlasa polelo ka nngwe. Kgetha lentswe le nepahetseng mme o le ngole sebakeng seo o se nehilweng.



Ha re ngoleng

Hoseng ho hong le ho hong ke (emisa ho robala) **tsoha** ka hora ya botshelela.

tsoha

ema

tsoha o tsamaya

O tlameha ho (tlohela ho nka nako) kapa o tla siuwa ke bese.

etsa kapele

phakisa

tsamaya



Ha re fihla setopong sa bese re eme (theohela fatshe ho tloha)

beseng.



Jwale tlatsa dikapolelwana tsa maetsi tse nepahetseng dipolelong tsena.

hlokomela

dula fatshe

tlame

letsa

tima

bula

bulela

tsoha

tsamaya

nako

Ke kene ka phaposing ka lebone.

Ha ke rate ho hoseng haholo.

O mpoleletse hore ke lebanta la setulo sa koloi kamehla ha ke kena koloing.

Mme waka o boleletse Jabu hore a mmino hobane o ne o le hodimo haholo.

Ha ke a radio kahoo ha ke a mamela lenaneo.

Ke ile ka le ngwaneso ha mme a le siyo.

Titjhere o itse re mme re thole.

Ha ke fihla ha eke tla diaparo tsa sekolo.

Ka boikokobetso pompo hore metsi a se senyehe.



Titjhere: Saena

Letsatsi

13

Bala bukatsatsi



Ha re baleng


Bala dikahare tsa bukatsatsi ebe o araba dipotso tse latelang. Sehela mantswe oohle a peletuweng ka ho fosahala mela.

Dikahare tsa bukatsatsi e latelang di nkilwe ho Bukatsatsi ya Wimpy Kid ka Jeff Kinney. Dikahare thena si ngotswe ke Greg Heffley, eo e leng moshanyana wa sekolo sa bohareng American. Skolo sa bohareng se ka lekangwa le dikereiti tsa 4 – 7 sistemingga dikolo tsa Afrika Borwa. Mantswe a manga o a a sebedisang ke a American ao re a hhalosang ka tlase.

Kajeno ke letsatsi la pele sekolong, hona jwale re emetse titjhore ho phakisa a qete ho bua a dutse. Jwale ka nahana ho ngola bukeng ena ho tsamaisa nako.

Ka tsela ena, ereng ke le eletse hantle. Ka letsatsi la pele sekolong, o tshwanelo ho ela hloko hore o dula kae. O kena ka tlelaseng o beha dintho tsa hao hodima teseke ya kgale ka mora moo o tseba seo titjhore a se bolelang.

KEA KGOLWA KAOFELA LE
RATA MOO LE DUTSENG,
HOBANE TSENA KE DITULO
TSA LONA TSA MEHLA.



Jwale tlelaseng ena, ka fumana ke dutse le Chris Hosey ka pele ho nna le Lionel James ka morao ha ka. Jason Brill o fihlile lata a dula ka letsohong le letona la ka, empa ka lehlohonolo ka emisa hoo hore ho se ke ha etsahala ka motsotswana wa bobedi wa ho qetela.



petlenya kapa nyahlatsa ?
ho lekella – ho tena
ho hloleha ! ?



Letsatsi:

Labobedi

Ha ke tsebe ha eba nkile ka le bolella sena, empa ke papadi ya video e KGOLLO. Ke a hlapanya nka hlola mang kapa mang kereiting ha re nka ntwa ya makgaolakgang.

Ka bomadimabe, Ntate ha a utlisise bokgoni ba ka. O hodima ka ka ho tsamaya ha ka le ho etsa ho hong; Kajeno.

Jwale Kajeno kamora tinara ha ntate wa ka a qala ho nkomanya ka ho tsamaya bosiu, ka leka ho mo hlalosetsa kamoo ka dipapadi tsa video, o ka bapalang dipapadi tse kang bolo ebile o sa tjhe le ho fufulerwa.



Empa tjhe ka tlwaelo, Ntate ha a ka a bona sena se na le kelello.

Ntate ke motho e motle ka tlwaelo empa ha ho tluwa ho kelello e tlwalehileng ka nako e nngwe ke ipotsa dipotsa.



Ke a kgolwa ntate o ne a tla roba sistime ya papadi ha a ne a ka kgona empa ka lehlohonolo batho ba di etsang ba di etsa hore batswadi ba se kgone ho di thuba.

Laboraro

Kajeno ho Geography re bile le malepa, ebile ke tshwanela hore, ke ntse ke emetse sena nako e telele.

Malepa a ne a le ka metsemoholo, ebile ke dula morao phaposing, haufi le mmapa o moholo wa United States. Metse meholo yohle e ngotswe ka tlhaku tse Kgolo tse Kgubedu, jwale ke ne ke tseba ke na le sena ka mokotlaneng.



Empa pele nako ya teko e fihla, Patty Farrell a tloha ka pele ho tlelase.



Patty a bolella Mongh. Ira a kwahele mmapa wa United States map pele re qala.



Jwale ke leboha Patty, hobane ke qetelletse ke hlotswa ke malepa. Ebile ke ikemiseditse ho mo lefa ka seo a se entseng.

Ho ngola bukatsatsi ya hao



Ha re ngoleng

Leqepheng le fetileng?

Etsa lenane la diketsahalo le o ngolang ka lona
bukatsatsing tse tharo.



1

2

3

Nahana ka e nngwe le e nngwe ya dikahare tsa bukatsatsi. Ngola sehlooho sa e nngwe le e nngwe.

1


2

3



Ha re ngoleng


Jwale ngola dikahare tsa hao. Nahana ka boitemohelo bo fapaneng boo o kileng waba le bona ba bohlokwa, tshehisang kapa bohloko. Tlatsa letsatsi o hopole ho ngola jwaleka motho wa pele (o sebedisa NNa) ebole ka lekgatthe lefetile. O ka latela mohlala wa Wimpy Kid mme o taake setshwantsho ho hlalosa bukatsatsi e nngwe le e nngwe.



Dumela Bukatsatsi

Mohla:

Letsatsi:



Bontsha kamoo bukatsatsi e ngolwang kateng



Letsatsi:

Dumela Bukatsatsi Mohla:

Letsatsi:


Dumela Bukatsatsi Mohla:

Letsatsi:

Bontsha kamoo bukatsatsi e ngolwang
kateng



Bontsha kamoo bukatsatsi e ngolwang kateng



Titjhere: Saena

Letsatsi


17

Maqephetshebetsong a fetileng o badile le ho ngola pale. Dibekeng tse pedi tse latelang o tla tademana le dingolwa tsa tlhahisolededing. O tla bala diphamofolete tsa tlhahisolededing mme o rale phamofolete ya hao.

NA O NA LE MAHLO A SEKWERE?

Hela bana

Na o nka nako e telele o shebile thelevishine kapa dimuvi, o bapala ka selefounu, khomputha kapa dipapadi tsa video? Na o motswalle wa soufa:



Bana ba bangata ba nka nako e telele kapela sekirini. Ke mete ka nako tse ding e ka nna ya eba ka tsa thuto, empa bana ba bangata ba qeta nako e telele kapela sekirini. Ba qeta nako e telele ba shebile TV kapa ba bapala dipapadi tsa video ho feta dihora tseo ba di qetang sekolong.

Hobaneng ho ba sekirining nako e telele e le bothata?

Ha ho boroko bo lekaneng. Ha o shebella TV nako e telele o tla robala bosiu haholo mme o hloke boroko bo lekaneng. Boroko bo sa lekanang bo baka mokgathala, mme bana ba kgathetseng ba hloleha ho mamela tlelaseng.

Ho nona. Nako e telele o le pela TV e fana ka monyetla o moholo wa ho ba motenya. Bana ba bangata ba dulelang TV ba tsohelwa ke takatso ya dijo tse sa lokang tse bapatswang hona TV. Ho bobebé ho ja haholo ha o shebile TV.



Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho o leke ho noha seo sengolwa se tla bua ka sona.
- Phetla ka pele ho sheba seo o tla bala ka sona.



Ha o ntse o bala

- Bapisa seo o se nohileng le seo o se balang. Ha o sa utlwise tema ena bala hape butle. Balla hodimo.






Letsatsi:

Etsa se lokileng bakeng sa bana

Bana ba sekolo ba se nke nako e fetang hora kapa tse pedi ba shebile thelevishene.

O tlameha ho beha nako e le ho fokotsa nako ya ho sheba TV kapa ho bapala dipapadi tsa video kapa khomphutha.



Ke dintho dife tse ding tseo o ka di etsang?

Kenela sehlopha sa papadi kapa ingodise laeboraring mme o bale dibuka. Bapala le metswalle kapa o bapale phakeng. Ithute ho letsatswa sa mmino, ho bapala papadi tsa boroto, kapa o kgethe tlwaelo e itseng.



Ha re bueng

- O nka nako e kae ka pela TV ka letsatsi?
- O rata ho sheba mananeo afe?
- O rata ho etsang ha o shebile TV?
- Ke dipapadi dife tsa video/khomputha tseo o di ratang?
- O nka nako e kae o di bapala ka letsatsi?
- “Tapole ya soufa” ke eng?

Ka phamofolete

Bala phamofolete hape mme o arabe dipotsos tsena.



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe ana le meeelo ya oona.

botenya

hlahella

nako ya sekerini

ho ba

ho nyenyeftsa



nahana

ho ba motenya

fokotsa

kopana

nako e nkuwang ho shebilwe sekirini

Phamofolete ena e ngoletswe mang? Tshwaya ✓ lebokoseng le nepahetseng.



Batswadi



Matitjhere



Bana ba sekolo



Batsofe

Hobaneng o re jwalo? Kopa polelo e le nngwe phamofoleteng e re bolellang sena.

Phamofolete ena e re bolellang?

- 1 Hore ho shebella TV le ho bapala dipapadi tsa video ho senya motlakase.
- 2 Hore bana ba se nke nako e fetang dihora tse 1-2 ba shebile TV/dipapadi tsa video/khomputha.
- 3 Hore bashemane ba rata ho bapala dipapadi tsa video ha banana ba rata ho sheba TV.
- 4 Hore mahlo a hao a tla ba sekwere ha o sheba TV haholo.

Hobaneng ho sheba TV haholo ho baka hore mosebetsi wa sekolo o fokole?

- 1 Hobane bana ba rata ho ja dijo tse se nang molemo tse bapatswang ke TV.
- 2 Hobane bana ha ba hlakise.
- 3 Hobane TV e kgothaletsa dikgoka.
- 4 Hobane bana ha ba na nako e lekaneng ho etsa mosebetsi wa hae.

Tadima ka hloko tjhate ya bana e leqepheng la 19. Tjhate e re bolella eng ka nako eo bana ba dilemo tse fapaneng ba e nkang ba shebile thelevishine? Ke nako e kae e khothaletswang?



Letsatsi:



Ngola dintho tse kotsi tse boletseng phamofole teng tse bakwang ke ho sheba TV/dipapadi tsa video haholo.

Ha re ngoleng






Ha re etseng

Sebetsa le motswalle ho rala phousetara e kgothaletsang bana ho etsa dintho tse ding ho na le ho bapala dipapadi tsa video le ho sheba TV.



Ha re ngoleng

Jwale ngola serapa ho hlalosa phousetara ya hao. Hlalosa hore hobaneng bana ho le molemo hore ba se nke nako e telele ba shebile TV/dipapadi tsa video/khomputha mme ho le molemo hore ba etse dintho tse ding.



Titjhere: Saena

Letsatsi

Moo dintho di leng teng



Ha re ngoleng

Tadima pale ena ya ditshwantsho moo ntja e rekang koranta. Tlatsa ka mahlalosi a nepahetseng setshwantshong ka seng.

Mahlalosi a sebaka a bontsha moo dintho di leng teng.

ka nqane

ho leba

hodimo

kahara

mabapi

tlasa

kantle

thoko

hara



ka nqane



Jwale ngola polelo bakeng sa setshwantsho ka seng o sebedisa le leng la mahlalosi ana a sebaka hang.

1 Rover o ya lebenkeleng. O tsamaya **ka nqane** ho mmila.

2

3

4

5

6

7

8

9

1 ka nqane, 2 hodima, 3 ho leba, 4 kahara, 5 kantle, 6 tlasa, 7 thoko, 8 mabapi, 9 hodimo



Letsatsi:

Boithabiso ka mekgabiso puo

Fumana hore dikapuo tsena ke eng mme o taake mola ho bontsha mohlala.



Tshwantshanyo

Tshwantshanyo e bapisa dintho tse pedi e sebedisa "jwaloka" kapa "sa".

Maobane ke robetse jwaloka ntja.

O matha sa mmutla.



Tshwantshiso

Tshwantshiso e bapisa dintho tse pedi tse fapaneng mme e di tlise mmoho ntle le ho sebedisa "jwaloka" le "sa".

Ke tau. O matla ho makatsang.

Ke sefov. O mphetile a sa mpone.



Poeletsomodumo

Poeletsomodumo ke moo ho phetwang mantswe a modumo o tshwanang ka tatelano.

Morui eo o **leruoruo**.

Morena wa ho **rena** hara **marena**.





Ha re baleng

Bala phamofolete mme
o arabe dipotsa tse
latelang.



Fedisa tlhekefetso

Bana ba bangata ba sekolo ba a hlekefetswa.
Tlhekefetso ke bothata boo re tlamehang ho bo
thibela dikolong tsa rona. O tlamehile ho
hlokomela boitshwaro ba tlhekefetso.

Ho hlekefetsa ke eng?

Ho hlekefetsa ke boitshwaro ba ho
sotlana hara bana ba sekolo. Hangata
boitshwaro bona bo a phetwa.

Tlhekefetso e kenyaletsa ho tshosa, ho qala, ho
bitsa mabitso a mabe, ho utlwisa e mong bohloko
kapa ho kgetholla e mong ka boomo.

Tlhekefetso e etsahala hokae?

E etsahala hohle

- Sekolong
- Mabaleng a dipapadi
- Maetong a sekolo
- Tseleng ho leba sekolong
- Matlwaneng a ho ithusa
- Founung kapa inthaneteng

Ho jwang ho hlekefetswa?

Tlhekefetso e bohloko mme bana ba hlekefetswang
ba hlonyme, ba ipona ba le bang mme ba a hlora.

Tlhekefetso ha e fele ntle le hore o bolelle e mong ka yona.

Ha o hlekefetswa o tshwanela ho tsebisa titjhere kapa motho e mong e
moholo ya tla o mamela mme a o thusa.

Ha o sa fumane thuso letsetsa nomoro ena ya thuso ya Childline e
letsetswang mahala.



Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho o leke
ho noha seo sengolwa se tla bua ka sona.
- Phetla ka pele ho sheba seo o tla bala ka
sona.



Ha o ntse o bala

- Bapisa seo o se nohileng le seo o se
balang. • Ha o sa utlwisetema ena bala
hape butle. Balla hodimo.



O ka etsang ha o hlekefetswa?

Bolella e mong Bolella titjhere kapa mme kapa ntate wa hao kapa e mong
wa leloko. Ba kope ho o thusa. Ha o hlekefetswa founung kapa inthaneteng,
boloka melaetsa eo mme o e bontshe motho e moholo.

E ba le tshepo Nahana ka dintho tse ntle tseo o ka di etsang sekolong le
tseo o ratang ho di etsa. Kamehla hopola hore ho na le batho ba o ratang
mme ba o tsotellang.



Childline

✉ 08000 55 555



Letsatsi:

Leka ho hong ka bowena Bolella
motho ya o hlekefetsang hore
ha o rate. E re " Ha ke rate ntho
eo." Mmolelle ka boitshepi. Ha o
bona ho bolokehile, o ka mmotsa
hore molato ke eng le hore na le
ka o lokisa mmoho na. O se ke wa
bua le mohlekefetsi o le mong.
Kopa motswalle hore a
o felehetse.

O kile wa bitswa mohlekefetsi?

Ha ho monate ho bitswa jwalo.
Ha ho ya ratang bahlekefetsi.
Ka nako tse ding ha o tsebe
hobaneng obitswa mohlekefetsi,
empa ka nako tse ding o a tseba.
Ha o ka bitswa jwalo ipotse hore
hobaneng mme o fetole seo o se
etsang le mekgwa ya hao. O ka kopa thuso ho
fetola mekgwa ya hao. Bua le batswadi
ba hao kapa matitjhere mme o kope thuso.

O tshwanetse ho etsang ha o le mohlekefetsi?

- Dumela hore o bile jwalo mme o fetole boitshwaro ba hao. Nahana hore ke
eng se entseng hore o itshware jwalo.
- Kopa tshwarelo ho motho eo o mo hlekefedseng. Ho kopa tshwarelo ke
bohato ba pele ba ho lokisa dintho.
- Ngolla mohlekefetswa lengolo haeba a sa batle ho bua le wena.
- Bolella titjhere hore o bile le boitshwaro bo bobe mme o hloka thuso hore
o fotohe.

O tshwanetse ho etsang ha o tseba e mong ya hlekefetswang?

Ha ho na le e mong ya hlekefetswang, o hloka thuso ya hao.

O ka nna wa se kgone ho thibela tlhekefetso ka bowena, empa o ka thusa.
Bua le titjhere ya hao ka tlhekefetso.

Thusa ya hlekefetswang ho tloha moo ho ya sebakeng se bolokehileng.

Mo kope hore a kenele sehlopha sa hao kapa ho bapala le wena.



Ha re bueng

- Na o kile wa hlekefetswa?
- O ile wa etsang?
- O ka bua le mang e bang o hlekefetswa?

Ho nahana ka tlhekefetso



Ha re ngoleng

Bala phamofolete ka tlhekefetso ebe o araba dipotso tsena.

Phamofolete ena e ngoletswe mang? Tshwya ✓ lebokoseng le nepahetseng.



Batswadi



Bana ba
hlekefetwang



Bana ba
hlekefetsang



Matitjhere

Hobaneng o re jwalo? Kopa polelo e le nngwe phamofoleteng e re bolellang seo.

Nyalanya mantswe ana le meeleo ya oona.

ho eta
Inthanete
sebete
kopa tshwarelo
dumela

hore phephi
ho ananela
ho tjhaka
se tshabe
marangrang a khomputha

Bolela dibaka tse nne moo tlhekefetso e etsahalang teng.

Bolela dintho tse tharo tseo o tshwanetseng ho di etsa ha o hlekefetswa. O ka etsang ha o lekile tse ding ka bowena empa o sa atlehe ho fedisa tlhekefetso?


Motho a ka hlekefetswa jwang founung kapa inthaneteng?

Rala letshwao la “ fedisa tlhekefetso ”.



Letsatsi:

Dipolelomararane



O ka kopanya
dipolelonolo tse pedi
ka makopanyi ho bopa
polelomararane.

Ha re ngoleng

Sebedisa lekopanyi le masakaneng ho fetolela dipolelonolo ho
dipolelomararane.

Ke rata ho etela Kruger Park.

Ann o kgahlwa ke ho etela lewatle. (empa)

Motswalle wa ka o rata ho leba kampong.

Ausi wa ka o rata ho etele kampong. (le)

Re bone ditshukudu pakeng.

Re bone ditlou pakeng. (le)

Mme o ile a pata dikuku.

Re ile ra di fumana. (empa)

Nka rata ho leba lewatle hangata.

Ke dula hole haholo. (empa)

Ke natefelwa ke ho bina sehlopheng.

Ke rata le ho bapala bolo. (hape)

Titjhere: Saena

Letsatsi

Re sebedisa Lekgathe Lefetile Letswelli ho bontsha kapa ho hhalosa ketso e neng e tswella nakong e fetileng.

Re e bopa tjena: -ne- = lebopi la lekgathe Lefetile
sa/ sa ntse/ ntse/ sa ntsane = lebopi la Letswelli

Ke ne ke sa robetse ha maru a duma/ Ke ne ke sa ntse ke robetse ha maru a duma/ Ke ne ke ntse ke robetse ha maru a duma/ Ke ne ke sa ntsane ke robetse ha maru a duma.

Re sebedisa Lekgathe Letlang Letswelli ho hhalosa kapa bontsha ketso e tswellang ka nako e tlang.

Re e bopa tjena: -tlo- = lebopi la letlang
sa/ sa ntse/ ntse/ sa ntsane = lebopi la Letswelli

Ke sa tlo ya sekolong se setjha ha dikolo di bulwa/ Ke sa ntse ke tlo ya sekolong se setjha ha dikolo di bulwa/ Ke ntse ke tlo ya sekolong se setjha ha dikolo di bulwa/ Ke sa ntsane ke tlo ya sekolong se setjha ha dikolo di bulwa.

MELAO Bapala papadi ena ya makgathe ho bona hore na o ka bopa dipolelo makgatheng a lefetile le letlang letswelli.

Tsela ya ho bapala

- Phethola khoini. Ka hlohong o tsamaya dibaka tse pedi. Ka mehatleng o tsamaya sebaka se le seng.
- Sebedisa mantswe a ka lebokoseng leo o emang ho lona ho bopa polelo ho lekgathe lefetile kapa letlang letswelli.
- Ha o ka wela nomorong e arolehang ka pedi qala polelo ya hao ka **hosane, beke e tlang, kgwedi e tlang kapa hamorao kajeno**.
- Ha o ka wela nomorong e sa aroleheng ka pedi qala polelo ya hao ka **maobane, beke e fetileng, Moqebelo o fetileng, selemo se fetileng**.
- Wa pele ho qeta ke mohlodi.





Letsatsi:

QETILE

33

reka dieta

34

e ya
lebenkeleng
la dibuka

35

kgutlela morao
dibaka tse 3

40

32

e ya Kruger Park



31

e ya kerekeng

30

peleta lebitso la ha oho leba
morao (hao sa kgone o leba
morao ho 28)

37

sebetsa
tshimong

39

bapala
nokeng

14

thu saka ho
hlatswa

15

kgutlela morao
maemo a 3

29

thusa mme wa ka

28

e ya zoo



13

keneka
masekaotse

16

e ya toropong

27

tadima TV

e ya
moketjaneng
wa meaparo
e qabolang

17

palama
baesekele ya
hae



26

bapala papadi ya
video



18

baka kuku

23

kenela
sehlopha sa
dipapadi

25

ema o bine
pina ya papadi

19

e ya ngakeng
ya meno

22

sebetsa
tshimong

24

ithute Thuso
ya Pele

20

fosa mothina



ja dijo tsa
Matjhaena



Titjhore: Saena

Letsatsi

29



Ha re ngoleng

Kgutlela morao ho maqephetshebetso 73 le 76 mme o tadime moralo wa diphamofolete tse pedi. Jwale o tlo iketsetsa phamofolete ya hao ka tlhekefetso. Sebedisa polane ena ho o thusa. Leqephe la hao le ka pele le be le setshwantsho ho hohela babadi. E boele e be le sehlooho se hohelang le lepetjo le hohelang-mohlala, "Ha re fediseng hang hang tlhekefetso!" Taka setshwantsho leqepheng ka leng ho bontsha kgopoloo ya hao. Leqepheng le kamorao, hopola ho Kenya dinomoro tsa founu ya Childline.

3 Leqephe le kamorao: Nehelana ka dintlha tsa Childline	2 Moo tlhekefetso e etsahalang teng	1
Leqephe la kapele.		

6 O ka etsang ha o hlekefetswa?	5 O ka thusa jwang e mong ya hlekefetswang?	4 O ka etsang ha ole mohlekefetsi mme o batla ho emisa?
------------------------------------	--	---




Ha re etseng

Jwale seja leqephe le latelang mme o mene leqephe hore le etse phamofolete ya karete ya Z. Sebedisa mokgwaritlo wa hao ho phethela phamofolete ka makgethe.



80




LEQEPHE LE KA PELE: menela pele

1

LEQEPHE LE KAMORAO: bakeng sa thahisoleseding ya kakaretso
jwaloka nomoro ya mohala, atere se le i-meile tsa Childline

6




5




2




3



4





NKA

bala bukatsatsi.
bala pale ya setshwantsho.
bala pale.
bala phamofolete ya tlhahisolededing.
araba dipotso hodima pale.
araba dipotso hodima phamofolete.
araba dipotso hodima pale ya setshwantsho.
rala phamofolete.
rala phousetara.
buisana le ho lepa pale hodima setshwantsho.
arola dipolelonamararane ho di etsa dipolelonolo.
bona tshwantshiso, tshwantshanyo le poeletsomodumo.
bona maetsi.
hlalosa kerafo ya bara.
kopanya dipolelonolo ho bopa dipolelonamararane.
nyalanya mahlalosi le diketso.
nyalanya mantswe le meeleo ya oona.
lokisetsa le ho ngola bukatsatsing.
sebedisa mahlalosi dipolelong.
sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo.
sebedisa maetsipolelwana.
sebedisa mahlalosi ka nepo.
sebedisa makgathe lefetile mmoho le letlang letselli.
ngola bukatsatsing.
ngola pheletso ya pale.





Ha re etseng

Kopa metswalle ya hao ho ngola melaetsa ya setswalle dibakeng tse
silweng ka tlaase.

Mohlala:

Ho motswalle wa ka Ann
Ke tla o hlokomela ha feela ke ntse
ke kgona.
Ho tswa ho Mary





L
e
n
a
n
e
o

Tema 6: Ho bapala le thothokiso

Kotara 3: Dibeke 5 - 6

Boithabiso ka thothokiso

81 Boithabiso ka thothokiso 36

O buisana ka thothokiso le mantswe a sothang leleme.
O fumana mantswe a raemang thothokisong.
O bona mothofatso thothokisong.
O kwetlisa ho bitsa mantswe a sothang leleme.
O bona poeletsomodumo thothokisong.

82 Dithothokiso tse ding bakeng sa ho ithabisa 38

O bala thothokiso.
O araba dipotso hodima thothokiso.
O fumana mantswe a raemang thothokisong.
O bona moetsi le leetsi.
O ngola dipolelo tse bonolo mme o bolela moetsi le ketso ho tsona.

83 Ngola thothokiso ya hao 40

O phethela serapa sa thothokiso ka ho Kenya mantswe a raemang.
O araba dipotso hodima thothokiso.
O lokisetra ho ngola thothokiso a sebedisa tokisetso ya thothokiso.

84 Ha re shebisineng Puo 42

O tlatsa ketso ho phethela dipolelo.
O ngola moelelo wa dikgutsufatso.
O sebedisa makopanyi ho fetola dipolelonolo ho dipolelomararane.

85 Lebenkele la pholoso ya phofofolo 44

O balla thothokiso hodimo ka maikutlo.
O araba dipotso hodima thothokiso.

86 Dithothokiso tse hlahang Afrika 46

O bala dithothokiso tsa sebopheho.
O bona mantswe a raemang thothokisong.
O taku ditshwantsho ho tsamaelana le dirapa tsa thothokiso.

Kotara 3: Dibeke 5 - 6

Boithabiso ka thothokiso

81 Boithabiso ka thothokiso 36

O buisana ka thothokiso le mantswe a sothang leleme.
O fumana mantswe a raemang thothokisong.
O bona mothofatso thothokisong.
O kwetlisa ho bitsa mantswe a sothang leleme.
O bona poeletsomodumo thothokisong.

82 Dithothokiso tse ding bakeng sa ho ithabisa 38

O bala thothokiso.
O araba dipotso hodima thothokiso.
O fumana mantswe a raemang thothokisong.
O bona moetsi le leetsi.
O ngola dipolelo tse bonolo mme o bolela moetsi le ketso ho tsona.

83 Ngola thothokiso ya hao 40

O phethela serapa sa thothokiso ka ho Kenya mantswe a raemang.
O araba dipotso hodima thothokiso.
O lokisetra ho ngola thothokiso a sebedisa tokisetso ya thothokiso.

84 Ha re shebisineng Puo 42

O tlatsa ketso ho phethela dipolelo.
O ngola moelelo wa dikgutsufatso.
O sebedisa makopanyi ho fetola dipolelonolo ho dipolelomararane.

85 Lebenkele la pholoso ya phofofolo 44

O balla thothokiso hodimo ka maikutlo.
O araba dipotso hodima thothokiso.

86 Dithothokiso tse hlahang Afrika 46

O bala dithothokiso tsa sebopheho.
O bona mantswe a raemang thothokisong.
O taku ditshwantsho ho tsamaelana le dirapa tsa thothokiso.

87 Ho ngola thothokiso 48

O lokisetra ho ngola thothokiso ya sebopheho.
O ngola thothokiso feela mme hamorao ka makgethe.

88 Na oka hopola? 50

O ngola dipolelo hape a sebedisa matshwao a nepahetseng.
O bontsha hore na dipolelo ke ditaelo, dipotso, pehelo kapa makalo.
O sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo.

Kotara 3: Dibeke 7 - 8

Batho le dibaka

89 Batho le dibaka 52

O tadima mmapa wa Afrika Borwa mme o bala ka bana ba porovinsi ka nngwe.
O beha ka mananeo tlhahisolededing ka bana ba porovinsi ka nngwe.

90 Ka tsa dipuo 54

O etsa patlisiso ka dipuo mme o beha diphumano ka lenane.
O buisana ka tshebediso ya maleme a mangata.
O bala tjhate.
O araba dipotso hodima tjhate.
O araba dipotso hodima mmapa.
O bona maetsi.

91 Dikolo lefatshe ho potoloha 56

O bala mmapa wa lefatshe le ditlhahoso tsa dikolo ho hlaha naheng tse ding.

92 Ho kena sekolo naheng tse ding 58

O araba dipotso hodima mmapa wa lefatshe.
O etsa lenane la mathata ho tswa dipuisanong.
O nyalanya dinaha le dikontinento.
O phethela dipotso ka diaparo tsa sekolo, dijо, jilj.
O ngola dipolelo a sebedisa tse ding tsa dikarabo tsa dipotso.

Kotara 3: Dibeke 5 - 10

Kotara 3: Dibeke 9 - 10

Bapala ka

93 Nako ya tshwantshiso 60

O bala tshwantshiso.

94 Ho nahana ka pale 62

O araba dipotso hodima tshwantshiso.
O phethela morabaraba wa mantswe a sebedisa mabitsokgoboka.

95 Ngola papadi ya hao 64

O lokisetra ho ngola tshwantshiso a sebedisa mmapa wa mohopolo le okanaesara

96 Ho tadihana le puo 66

O ngola dipolelo a sebedisa dihlongwapele.
O sebedisa dipolelo a sebedisa dihlongwanthao.



Boithabiso ka thothokiso



Ha re bueng

Na o kile wa hloleha ho bua?
O ka bolela mantswe a na kapele?

Karolong ena o tla sheba mefuta e
fapaneng ya dithothokiso ebile o tla leka
ho ngola dithothokiso tse mmalwa.



Iori e kgubedu, Iori e tshehla, Iori e kgubedu, Iori e tshehla.



E ka nna ya ba o qetelletse o boletse dintho tse kang
rori e kgubedu, rori e tshehla! Sena se bolela ho rareha
leleme.



Mongodi wa thothokiso ena o bile le mathata a tshwanang le ana ha a etsa
thothokiso. O rarehile leleme ha a bala mantswe a kang “rona” le “rola”.

Tadima setshwantsho le sehlooho sa thothokiso. O nahana hore thothokiso ee e tla ba ka eng?
Bua le mmate wa hao ka sena.



Ha re baleng

Bala thothokiso ka hloko. Ebe le
e balla hodimo ka sehlopha.

Eletelephony

Hang ho bile le tlou

Ya lekileng ho kena ka **tlung**

Tjhe!Tjhe! ke hlalosa **ntlo**

Ya lekileng ho kena ka **ntlong**

(Ha e le nna! Ha kena bo nnete hantle
Hore le ha jwale ke e nepile)

Leha ho le jwalo, o na le mokadi wa hae

O tletsetletse ka tlung

Le ha a leka ho itshwasolla,

Ha a lekane ho tswa hara ntlo

(ke tshoha o tla e diha)

Ntlo ya ka tlong

(Laura Richards)





Letsatsi:



Thothokiso e bua kang?

Ha re bueng

Ke mantswe afe ao nehileng bothata ho a bolela? A sehele mola ka tlase.



Ha re ngoleng

Hobane mongodi a rarehile leleme, o sebedisitse mantswe a mmalwa a makatsang. Leha ho le jwalo, a rethetha le mantswe a mang thothokisong. Fumana mantswe ao a rethethang le ona o a ngole sebakeng se ka tlase.

ntlo	tlong	ntlong	ntle	tlo

Tlou e ne e leka ho etsang?

Hobaneng a sa etsa sena?

Mothofatso

Ha bangodi ba neha diphoofolo kapa dintho boleng ba botho re bitsa sena **mothofatso**.

Thothokisong ena, mongodi o neha tlou boleng ba motho.

Kopisa polelo ho tswa thothokisong e bontshang hore tlou e itshwara jwaloka motho.



Poeletsomodumo

Ha re etseng

**Robala roma rareha,
Robala roma rareha,
Robala roma rareha,
Robala roma rareha.**



Ha re ngoleng

Ithute o etsa mantswe a rarang leleme. O ka a qapodisa ka potlako e kaakang?



**Seeta se selele
se setsho se sebe
ka ho fetesisa.**



Bala tsebiso ka phetapheto, ebe o sehela medumo e iphetaphetileng ka ho rareha ha leleme mola.



**Ha baloi ba babedi ba
sheba lepobo, ke lebopo
lefe leo baloi ba le
shebileng?**



*Ha o pheta
ditlhaku qalong ya
mantswe a haufi
polelong, re bitsa
sena phetapheto.*

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng



Ha re ngoleng

Bala thothokiso ebe o araba dipotso.

Nna le nonyana

Ke ne ke tsamaya merung tsatsi le leng,

Ke tsamaya ka bo nna.

Ke utlwa lerata tseleng,

Yaba ke bona nonyana!

O ne a apere kobo e bolou,


O ne a le moriri wa gauta,

O ne a rwetse dieta le dikausu tse tshehlala.

Ke lakatsa eka nka bona nonyana hape,

E ne e le monna ya tshehisang.

Helen Moor



Mongodi o bone kae nonyana?

Ke eng e entseng hore mongodi a lemohe nonyana?

Mongodi o bone nonyana makgetlo a makae?

Kopisa polelo e re bolellang hore o batla ho bona nonyana hape.

Na o nahana hore pale ena ke nnete? Hobaneng o tjho jwalo?

Tlatsa mantswe a hlahang
thothokisong a nang le
morethetho o kang wa
mantswe a ka hodimo tafoleng.

letsatsi	ka bona	tshehlala



Letsatsi:

Dipolelonolo le dipolelomararane

Dipolelonolo di na le moetsi le ketso.

Moetsi o supa motho
kapa ntho.



Ketso e re bolella ho itseng ka
motho kapa ntho.

Mary	bina
moetsi	ketso



Ha re ngoleng

Etsetsa moetsi sedikadikwe ebe o sehela ketso mola polelong e nngwe
le e nngwe.

Nkgono o a bala.

O rahile bolo.

Ke kgathetse.

O a bina.


Ntja e lapile.

O fihlide ka mora nako.

Tlou e buile e le ka tlung.

Ntjanyana ya ka e lomile bolo.


Ke bakile kuku.



Ngola polelonolo ka bowena. Etsetsa moetsi sedikadikwe mme o sehele ketso mola.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe a morethetho
a siyo ho qetella temana.

fosa

dipalo

nepa

telele

Ha re ngoleng

Thothokiso e bua kang?

O nahana hobaneng a fumane dipalo tse fosahetseng ka tsatsi le latelang?

Na o lebetse o mong wa mosebetsi wa hao, jwaleka Gertie Gables? Hlalosa se etsahetseng.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Lokisetsa ho ngola thothokiso. Sebetsa le mphato wa hao, mme le nahane ka sehlooho le polelo ya selelekela. Etsa dirapa tsa lona di be mela e mene. Mola wa bobedi le wa bone e be le bolelele bo lekanang, mme e be le dinoko tse lekanang ka palo. Leka ho etsa hore mela ya ho qetela ya 2 le 4 e raeme.

Pele o qala, sebetsa tema ya thothokiso mme le nahanisane ka matswe a morethetho.

Ho itokisetsa thothokiso ya ka

Ngola thothokiso feela sekgetjhaneng sa pampiri
mme o e ngole ka makgethe sebakeng se latelang.

Sehlooho sa thothokiso

Tema ya thothokiso

Tlatsa mantswe a nang le moretheho moleng wa bobedi le wa bone temaneng ka nngwe.

Serapa 1	Serapa 3	Serapa 3

Thothokiso ya ka

Sehlooho _____



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao • Ngola feela ntle ho makgethe • Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang • Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Moetsi le ketso

- Moetsi polelong o re bolella ka motho, sebaka kapa ntho.
- Hangata moetsi ke lebitso kapa leemedi.

Tadima mohlala ona.

Ngwana o rata tjhokolete.

Ngwana	o rata
Moetsi (lebitso)	Ketso e re bolellang ka moetsi



Ha re ngoleng Qetella dipolelo tsena ka ho eketsa diketso tse re bolellang ka moetsi.



Bana ba bangata ba *rata ho bapala*.

Diphoofofolo tse ngata

Motswalle wa ka

Dibapadi tsa bolo

Dikatse tse lapileng

Titjhere wa rona



Ha re ngoleng Dikgutsufatso tsena di emetse eng? Di ngole ka botlalo.

jj		SAPS	
Mof		SABC	
Fn		SPCA	
Cell		Mor	





Letsatsi:

Ho kopanya dipolelo



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe a kholomong e mahareng ho kopanya dipolelo tsena. Taaka mola ho kopanya karolo ya pele ya polelo ka ng ho kholomo ya A karolong e nepahetseng kholomong ya B ho bopa polelo e phethahetseng.

Re sebedisa mantswe
a kopanyang jwaloka
empa, hore le hobane
ho kopanya dipolelo.

A	Hobane e re bolella lebaka	B
Ke fihlile morao sekolong	hobane	ho a bata kajeno.
Ke apere jeresi		ke tsohile morao ho nako.
Moshemane o ne a tshohile		o nthuta ho peleta.
Ke rata titjhere wa ka		o ne a hlekefetswa.

E re bontsha phapang/kganyetso		
Ke rata ho boha TV	empa	Ha ke so ye dipolasing.
Nkile ka ya toropong e kgolo		Ha ke rate dipapadi tsa video.
Ke ne ke batla hore a se hhole a ntlhekefetsa		O lebetse dikausi tsa hae.
O paketse dieta tsa hae tsa bolo		Ke ne ke mo tshaba.

Hore e re bolella sepheo		
Ke entse mosebetsi wa ka kamehla	hore	Ha ke a siuwa ke bese.
Ke tsohile hoseng		Ke tla pasa Kereiti ya 4.
Ke ikwetlisitse kamehla		Nka tsamaya hang ha tshepe e lla.
Ke paketse mokotla wa ka		Ke tle ke kenngwe sehlopheng.

Jwale sebedisa "hobane", "hore" kapa "empa" ho kopanya dipolelo tsena.

Ke bile tereneng		Ha ke so be sefaneng.
Re ke ke ra bapala bolo		Pula e a na.
Ke bala ka matla		Ke pase hlalobo.
Ke fihlile morao ho nako sekolong		Tleloko ya ka ha e a lla.
Ke rata bolo		Ha ke rate kerikete.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng

Balla thothokiso hodimo ka tlhahiso. Ebe o bala thothokiso ka hloko ho feta bonngwe ho etsa bonnete ba hore o a utlwisia.



Lebenkele la pholoso ya phoofolo

Ha nka be ke na le diranta tse lekgolo tseo nka di sebedisang,
Kapa tse **fetang tseo hanyane**,
Ke ne ke tla potlaka kapele ho ya ka moo maoto a ka a kgonang
Ho ya lebenkeleng la pholoso ya phoofolo.

Nke ke ka botsa, "ke bokae hona kapa hwane?"

"ke mofuta ofe wa ntja oo?"

Nka reka tse ngata ho fepa mahlo,

Kapa tse tsokang mohatla!

Nka nka lebeletoko la ditsebe tse shebileng fatshe

E itulelang ka boyona e le **nngwe**.

dintja le makesi le madinyane a fokolang

Hore e be ya ka.

Nka reka papagai e bokgubedu le botala,

Le tshwene eo ke e boneng **pele**,

Ha ke ne nka ba le didollars tse lekgolo tseo nka di sebedisang,

Kapa tse **fetang hanyane**.

Rachel Field





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala thothokiso ka hloko, boledisana
ka dipotso tsohle le motswalle wa hao
ebe o ngola dikarabo.



Ke mantswe afe a morethetho? Kgutlela hape thothokisong
mme o etsetse mantswe a morethetho le mantswe a makgubedu
sedikadikwe. A ngole fatshe.

ho feta	o	a le mong	pele



Mongodi o re o ne a ka etsang ha a ne a ka ba le tjhelete?

Re tseba jwang hore ena ha se thothokiso ya Afrika Borwa?

Mongodi o ne a ka reka dithatohatsi dife ha a ne a na le tjhelete?

O ne a ka reka dintja tse kae?

Ke eng se neng se tla mo susumetsa hore a reke ntja?

O ne a ka rata ho reka ntja ya mofuta ofe?

Re tseba jwang hore mongodi o rata diphoofolo?

O ne o ka reka eng ha o ne o na le tjhelete?





Ha re baleng

Sheba dithothokiso leqepheng lena. Di bitswa dithothokiso tsa sebopetho ebole di ngotswe ho lekana le sebopetho sa setshwantsho. Leha dithothokiso tsena tsa sebopetho di na le morethetho, bongata ba dithothokiso tsa sebopetho ha di na morethetho. Jwale bala dithothokiso.



Ha re ngoleng

Sehela dipara tsa mantswe a morethetho a mmala o tshwanang ho enngwe le e nngwe ya dithothokiso tsa sebopetho mola.

Vusi o kganna Kombi



Vusi o kganna kombi mme o re isa bohole sekolong.

Re buka difensemere tsohle hore moyo o phodileng o foke ha monate.

O bulela radio hore mme re bina ha a ntse a kganna,


Re mamela mmino mme re bine pina ya rona eo re e ratang.

O letsabele ha a re lata, o e letsahape ha a tsamaya,

O e letsaha antse a kganna hohle, hore bohole re tsebe.

Vusi o kganna kombi eo rohle re ratang ho e palama.

Haeba o batla ho tsamaya le rona, ho na le sebaka ka hare!





Letsatsi:




Pula e kae?

Ha re baleng

Thuhlo le tlou tsa tsamaya mmoho.
Tsa ema tlasa moriti mme tsa qala ho qoqa.
"Ke lakatsa e ka e ka na," ho bolela thuhlo, a hemela
faatshe,
"Ke kgathetse ke ho bona maru a feta feela pela rona!"
"O a bolela, ho dumela tlou," Pula e kae?
Ekare nka ja mahlaku a matala a matjha hape.
Letsatsi le tjhesa haholo mme lefatshe le omme;
Pula e tla na neng?"

Ka thapama tsatsi leo maru a fetoha a ba masehla,
Dikokonyana tse fofang tsa hlaha tsa bua,
"Pula e a tla! Re e nkgela moyeng!
Ebile ho se hole re utlwa diaduma!"
Thuhlo le tlou ba sheba hodimo marung
Mme ba utlwa lerubisi le letsho le lla sello sa lona,
"Pula e tlide, dinoka di tla phalla;
Nako ya komello e fetile; jwale jwang bo botala bo tla mela!"

E hlaha ho: <http://www.canteach.ca>



Ha re etseng

Thothokisong eo o sa tswa e bala, mongodi o neha
tlhaloso ya sebaka ka bottlalo pele le ka morao ho pula. Bala
ditemana tse pedi ka hloko mme o taake setshwantsho ho
bapisa temana ka nngwe.



Temana 1	Temana 2



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re bueng

Tadima ditshwantsho tse nne. Lokisetsa ho ngola thothokiso ya seboleho.



- Setshwantsho ka seng se etsa o nahane ka sehlooho sefe?
- O tla sebedisa mantswe afe thothokisong ya hao?
- Na thothokiso ya hao e tla raema?

Sebetsang ka bobedi ho lokisetsa thothokiso. Pele di ngoleng feela. Ha le kgotsofetse ngolang dibopehong tse ka tlaase.





Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi

Na o ka hopola?

Pehelo ke dipolelo tse re bolellang ho hong.
Di fella ka kgutlo.

Ke kereiting ya 4.

Dipotso ke dipolelo tse lebelletseng karabo.
Di fella ka letshwao la potso?

O hlahile neng?

Ditaelo ke dipolelo tse laelang.
Di fella ka kgutlo.

Tloho mona. Ke batla ho o bona.

Dimakalo ke dipoleo tse bontshang maikutlo a ho makala, ho tshoha kapa ho kgena.
Di fella ka letshwao la makalo!

Hlokomela! O tla wa!



Ha re ngoleng

Ngololla polelo e nngwe le e nngwe, o sebedisa letshwao le nepahetseng la puo.
Jwale bolela haeba e le taelo, potso, taolo kapa makalo.

o seke wa leka wa re ke nkile buka ya hao

--	--

o bone jeresi ya ka

--	--

kgele bona o matha jwang

--	--

na o hopola hantle hore o tlie le dieta tsa hao tsa bolo

--	--

bese e tsamaya ka hora ya 12

--	--

dulang ditulong tsa lona ho fihlela tshepe e lla hle

--	--

banna ha ke dumele hore ntja e jele dijo tsa ka

--	--



Letsatsi:

Tse ngata ka makopanyi

O se o tseba hore makopanyi a kopanya dipolelo.

le	Ho re bolella se etsahetseng hape
empa	Re bontshe phapang pakeng tsa dipolelo tse pedi
pele	Re bolelle se etsahetseng pele ho ketso
jwale	Re bolelle ka se etsahetseng ka morao ho moo
hobane	Re bolelle lebaka



Kopanya para ka nngwe ya dipolelo o sebedisa makopanyi
a ka masakaneng.

Ha re ngoleng Re ne re kgathetse ha re fihla sekolong. Re ile ra tshwanelo ho ya ka maoto. (hobane)



Ke rwala dibutsi tsa ka tsa bolo kamehla. Ke ikwetlisetsa bolo. (pele)



Ke rata dipale tsa ditshomo. Ha ke rate ditshomo. (empa)

O etsa mosebetsi wa sekolo hae. O ya boikwetlisong ba mmino. (pele)



Titjhere: Saena

Letsatsi

Batho le dibaka



Ha re bueng

Tadima mmapa mme o boelle wa mphato hore ke diprofense dife tse nang le batho ba bangata le ba mmalwa, le hore ke dife tse hara lefatshe mme ke dife tse arolelanang meedi le diporofinsi tse fetang boraro.

Afrika Borwa



Ha re ngoleng

Bala tlhaloso ya ngwana ka mong ebe o tlatsa tlhahisoleseding ka bona tafoleng.



Lebitso la ka ke Malebo. Ke dula Soshanguve, Gauteng. Ke na le dilemo di 10 ke Kereiting ya 5. Hae ke bua Sepedi. Ke itlosa bodutu ka ho bala. Ke seholpheng sa dibuka re kopana Moqebelo o mong le o mong laeborari. Re bolellana ka dibuka tseo re di badileng ebile re kadimisana ka dibuka tsa rona. Ke lakatsa ho sebetsa laeborari ha ke qeta sekolo.


Ke nna Lulama ke dula Umtata. Puo ya heso ke seXhosa empa ke bua seZulu. Ke dilemo di 11 ke Kereting ya 6. Talente ya ka ya bohlokwa ke mmino. Ntate wa ka o letsatseropeta, ebile o nthutile ho e letsat. Ha ke qeta sekolo, ke rata ho ithutela mmino yunibesiti.



Ke Ndivhuho. Ke bua seVenda. Ke dula Thohoyandou, Limpopo. Ke dilemo di 14. Ke Kereiting 9 sekolong. Ke bapalla sekolo sa ka sa bolo ebile ke bapalla bolo ya ba dilemo di tlase ho 15 ba Junior Black Leopards. Ke lakatsa ho ba e mong wa dibapadi tsa bolo tsa profeshenale ha ke qeta sekolo.



Ke Refiloe. Ke dilemo tse 11. Ke dula Foreisetata. Lapeng re bua Sesotho. Ke ithuta Senyesemane, Sesotho le SeAfrikanse sekolong. Metswalla ya ka e mengata e bua Sesotho, empa ke na le motswalle a le mong ya buang SeAfrikanse le e mmedi e buang Senyesemane. Ho ba jwale ke Kereiting ya 4 dithuto tsohle di ka Senyesemane. Ke rata ho bapalla tjhese le hoki. Ke batla ho ba enjinere ha ke qete sekolong.





Letsatsi:



Ke nna Phaladi ke hlahla Mafikeng, Profenseng ya North West. Ke dilemo di 12, ke bua Setswana ke Kereiting ya 7. Nna le metswalle ya ka re sehlopheng sa *environmental*. Re kopana ka mafelong a beke ho hlwekisa diphaka le mabopo a dinoka. Re na le boithabiso bo bongata hobane re thabela ho ba mmoho re thusa ho hlokomela ya tokoloho. Ke rata ho ba a *game ranger* ha ke qeta sekolo.



Ke Zodwa mme ke hlahla Nelspruit Mpumalanga. Ke dilemo di 9 mme ke sebui sa Seswati Kereiting ya 5. Ke rata diphoofolo. Ke na le dintja tse 3 le dikatse tse 2. Ha ke qeta sekolong ke batla ho ba ngaka ya diphoofolo. Moqebelo o mong le o mong ke thusa mane SPCA. Re na le sehlopha sa tlhokomelo ya dikatse mme re hlokomela diphoofolo tse lahlehileng.



Ke nna Marieta. Ke dula Cape Town ho la Western Cape. Ke bua Afrikaans, ke Kereiting ya 12. Ke rata ho sesa le ho qeta nako e ngata lebopong la lewatle. Ke batla ho ithuta ho ba Mothusi wa tsa maphelo. Lemong se tlang ke batla ho ithutela ho ba titjhere.



Ke nna Jan ke dula Kuruman ho la Northern Cape. Ke bua Afrikaans. Ke dilemo di 13 ke kereiting ya 7. Boithabiso ba ka ke ho jala mereho le dimela tse ikgethileng batla ho ba *horticulturalist* ha ke qeta.



Ke nna Mandu. Ke dula Umlazi ho la KwaZulu-Natal. Ke bua isiZulu le English. Ke dilemo di 14 ke Kereiting ya 9. Ke kenetse sehlopha sa boemo ba thuso ya pele sekolong sa heso. Ke batla ho ba mooki ha ke qeta sekolo. Boemo ba thuso ya pele bo bohlokwa haholo. Ke se ke pholositse bophelo ba moshanyana.

Lebitso	Dilemo	Puo	Profense	Boithabiso	O batla ho ba

Titjhere: Saena

Letsatsi

Ka tsa dipuo



Ha re ngoleng

Fumana ho batho ba bahlano hore ba bua dipuo dife maemong a fapaneng.


	Ngola mabitso a bona moleng o bolou mme o bolele hore ba sebedisa puo efe.				
Mabitso					
lapeng					
tlelaseng					
le metswalle					
mabenkeleng					



Ha re baleng

Sheba tjhate mme o arabe dipotso tse latelang.

% Ke dipuo dife tsa semmuso tseo re di buang Afrika Borwa?



Ke puo efe e buuwang haholo Afrika Borwa?	
Ke puo efe e buuwang ke batho ba tllase ka palo?	
Ho ya ka tjhate ena, na ho na le dipuo tse buuwang ke palo e lekanang ya batho?	
Puo ya hao ya lapeng ke efe?	
Ke peresente e kae ya batho Afrika Borwa e buang puo ya hao ya lapeng?	



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse ka bang robedi tse hhalosang
dipuo tseo metswalle ya hao e e sebedisang
maemong a fapaneng tse fapaneng.





Ha re ngoleng

Sheba mmapa o ka leqepheng le fetileng ka hloko ebe o araba dipotso tsena.

Ho na le diprofense tse kae Afrika Borwa?	
Ke profense efe e nang le batho ba bangata?	
Ke profense efe e nang le batho ba bannyane ka palo?	
Ho na le batho ba bakae profense ya hao?	
Motsemoholo wa Kapa Lebowa ke mang?	
Ke diprofense dife tse pela lewatle?	
Ke profense efe e kgolo ho feta?	
Ke profense efe e nang le lebopo la lewatle le le lelele ka ho feta?	

Ha re shebisaneng puo

Sehella maetsi (mantswe a ketso) mela dipolelong tsena.

Ke ile sekolong ka maoto ka dula ka tlelaseng.
Ke founetse Jim ka molella hore a tle moketeng.
Ntja e mathetse ka tlung ya hlafuna lesapo la yona.
O rahile bolo yaba e e qhomela morao marulelong marulelong.
Ke ne ke mathela sekolong ha ke tla wa ka lemala leoto.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng



France

Letsatsi la sekolo le qala ka hora ya 8 hoseng le fela ka hora ya 4 thapama, ho na le hora tse pedi bohareng ba dijo. Ha ho sekolo ka Laboraro le Sontaha, empa ho na le sekolo halofo ya letsatsi ka Moqebelo. Ha ba a tlameha ho apara moaparo wa sekolo.



Dubai

Dihora tsa sekolo Dubai di qala hoseng ka hora ya 7:45 ho fihla ka 13:30, hobane ho tjhesa haholo lehlabula, nako ya sekolo ya phomolo lehlabula e telele. Bana ba sekolo Dubai ha ba dumellwa ho pepa mekotlana ya bona ya sekolo hobane hona ha ho a lokela mekokotlo ya bona. Ba sebedisa diteroli tse hulwang.



Brazil

Letsatsi la sekolo le qala ka hora ya bosupa hoseng ho fihla hara mpa ya motsheare, ebe baithuti ba ya ho ya ja dijo tsa motsheare le ba malapa a bona. Dikolo tse ngata di qobella hore bana ba apare moaparo wa sekolo.



Kenya

Dikolo tse ngata Kenya di fa bana dijo motsheare. Bana ba bang ba siya dijo tsena ho ya ja le ba malapa a bona. Bana ba ya sekolong ho tloha ka Mantaha ho fihla ka Labohlano, ba bang ba ya sekolong ka Moqebelo. Bana ba tlamehile ho apara moaparo wa sekolo.



Letsatsi:



Iran

Iran banana le bashanyana ha ba rutwe phaposing e le nngwe. Banana hangata ba na le matitjhere a basadi, ha bashanyana ba rutwa ke banna.



South Korea

Leha letsatsi la sekolo e le ho tloha ka hora ya 8 hoseng ho fihla ka hora ya 4 thapama, bana ba bangata ba dula sekolong ho fihlela bosiu. Kamora hora ya 5 thapama baithuti ba a bala. Ebe pele ba eya hae ba hlwekisa diphaposi tsa bona.



Japan

Japan bana ba sekolo ba tlameha ho apara moaparo wa sekolo, ebile ho na le melao e thata ka makgethe ka, meriri, dieta, dikausu le bolelele ba dikethe, Hangata ho na le bana ba 29 ka phaposing. Ka phaposing ho na le dikhomputa tse hlano kapa tshelela, bana ba tlameha ho di sebedisa mmoho.



China

Letsatsi la sekolo China bonyane le qala ka hora 7:30 hoseng ho fihla 17:00 le hora tse pedi tsa nako ya dijo. Bana bohole ha nehwa diaparo tsa sekolo mahala, empa ha ba tlameha **ho di apara**.



Australia

Letsatsi la bana ba sekolo le qala ka hora ya 9 hoseng ho fihla ka 3:30 thapama. Bana ba ja dijo tsa motsheare sekolong.



Titjhere: Saena

Letsatsi

Ho kena sekolo naheng tse ding



Ha re ngoleng

Sheba mmapa o arabe dipotso tse latelang.



Ke naha efe e rengmekotlana ya sekolo e boima haholo hore bana ba sekolo ba ka e jara?

Ke naheng efe moo bana ba kenang sekolo dihora tse ngata ho feta naha tse ding ka beke?

Ke naheng dife moo bana ba sa tlamehang ho apara diaparo tsa sekolo?

Ke naheng dife moo sekolo se fang bana dijo?



Ha re bueng

Ke mathata afe ao o ka bang le ona ha o ne o ka ya hae ka nako ya phomolo ya sekolo ka tinare, ka morao ho moo ebe o kgutlela sekolong. Bua ka taba ena le ba sehlopha sa hao. Bua ka mathata ao ba sehlotshwana sa hao ba nahanang ka ona.

Sheba mmapa. Ke kontinenteng efe moo re fumanang naha tsena?

Brazil		Japan	
China		Kenya	
France		South Korea	
Iran		Australia	

Nahana
ka hloko
ka
Australia!



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Botsa metswalle e mehlano dipotso
tsena ebe o tlatsa dikarabo.

1 Na dikolo di tshwanetse ho fana ka dijo mahala?

2 Na re tlameha ho apara diaparo tsa sekolo?

3 Na mekotla ya sekolo e boima haholo bakeng sa bana?

4 Na dikolo di tshwanela ho fana ka diaparo tsa
sekolo mahala?

5 Na letsatsi la sekolo le tshwanela ho lelefatswa?



Araba nnete kapa tjhe ho tse latelang:

	Dikolo di tshwanela ho fana ka dijo.	Re tshwanela ho apara moaparo wa sekolo.	Mekotlana ya sekolo e boima haholo.	Dikolo di tshwanela ho fana ka moaparo wa sekolo mahala.	Matsatsi a sekolo a tshwanela hoba malelele.			
Motswalle 1								
Motswalle 2								
Motswalle 3								
Motswalle 4								
Motswalle 5								
Yohle	Nnete	Tjhe	Nnete	Tjhe	Nnete	Tjhe	Nnete	Tjhe



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse ding ka dikarabo tseo metswalle ya hao e di nehileng
dipotso tsena.

Titjhere: Saena

Letsatsi

Phiri le dipotsanyana tse supa

Ha re baleng

Bala tshwantshiso ena e hodima dipale
tse tsebahalang mme o arabe dipots
leqephetshebetson le latelang.

Na o ne o tseba
hore re bitsa
dipodi tse nnyane
dipotsanyane? Bala
tshwantshiso ena
ka dipotsanyane.



Kgalekgale ho ne ho na le mme podi ya neng a dula le ntlong le dipotsanyana tse supa. Ka tsatsi
le leng o ne a batla ho ya morung ho batla dijo.

Mme: Bana ke sa ya morung. Le hlokomeleng phiri. Ha a ka kena o tla le ja kaofela. Le tla
tseba hore ke phiri ka lenseswe la hae le mahwashe le ka maoto a hae a matsho.

Bana: O se tshwenyeh mme. Re tla itlhokomela eibile ha re na ho bulela phiri.

E ne e se kgale ha ho kokotwa monyako.

Phiri: Bulang monyako bana ba ratehang . Mmalona o mona Ke le tletse dijo tse ngata.

Bana: Ha re na ho bula monyako. Ha o mme wa rona. Lenseswe la hao le makgerehlwa. O phiri.

Phiri a tsamaya mme a fumana tjhoko e kgolo eo a ileng a e kwenya ho nolofatsa lenseswe la hae.

Phiri: Bulang monyako bana ba ka ba ratehang. Mmalona o mona.

Lenseswe la phiri jwale le ne le le bonolo. Bana ba ne ba le haufi le ho bula monyako ha ba bona
maoto a matsho ka fensetere.

Bana: Ha re na ho bula monyako. Mmarona ha a na maoto a matsho. O phiri.

Ha jwale phiri o ne a se a lapile haholo. A matha mme a reka phofo ya ho etsa dikuku mme a
itshela ka yona maotong. A bonahala a le masweu eibile a le boyo. A leba monyako hape.



Letsatsi:

Phiri: Bana ke fihlile. Mpule leng monyako. Ke le tletse dijo tse ngata.

Bana: Re bontshe maoto hore re bone o mme wa rona.

Phiri yaba o hlahisa leoto la hae le lesweu fensetereng.

Bana: Ho lokile mme, re a notlolla.

Ha ba bula ba bona phiri. Ba ne ba tshohile mme ba leka ho ipata. E nngwe ya qhomela tlasa tafole, ya bobedi ka hara bethe, ya boraro setofong, ya bone ya ipata kitjheneng, ya bohlano yona khaboteng, ya botshelala tlasa sinki, mme ya bosupa yona ya tlolela hara tleloko. Phiri ya fumana ba tsheletseng mme yaba kometsa. E nnyane ho tsona ene e bolokehile hara lekase la tleloko. Kamorao ho moo mme a fihla ho tswa morung.

Mme: Le hokae dipotsanyana tsa ka?

Ngwana 7: Mme ke ipatile hara lekase la tleloko. Phiri o jele bana beso!

Mme podi o ne a halefile. A ya sedibeng ho batla phiri mme a mo fumana a kgalehile tlasa sefate. Mme a mo sheba ho tswa mahlakoreng oohle mme o bona ho na le ntho e tsamayang hara mpa ya hae.

Mme: Na ho ka etsahala hore ebe bana ba ka ba ntse ba phela?
Ngwana, ntatele sekere sa ka le nale le kgarang.

Ha a kgutla a seha mpa ya phiri. Bana ba tsheletseng ba qhoma ba tswa mpeng.


Bana: Halala, re a phela!

Mme: Ha re fumaneng majwe a maholo. Re tla tlatsa mpa ya hae ka majwe a ntse a robetse.

Ba tlatsa mpa ya hae ka majwe yaba mme o a mo roka. Phiri ya phaphama qetellong. O ne a nyorilwe mme a tsamaya ho leba nokeng bakeng sa ho nwa.

Phiri: Ke eng e dumang ka hare ho nna? Ke itse ke jele bana ba podi empa ke bona e ka ke jele majwe.

Ha phiri a inama sedibeng ho nwa, majwe a mo hulela fatshe yaba ke pheletso ya phiri e sa lokang.



Ho nahana ka pale



Ha re bueng

Re a tseba hore ditshomo di na le ho hlalosa se ke keng sa etsahala. Ke sefe se ke keng sa etsahala paleng ena?

Tikolo ho ke eng? Pale e etsahala dibakeng tse pedi tse fapaneng, ke dife?

Dipolelwana tse fifaditsweng sengolweng di bolelang?

Tshwantshisang pale dihlopheng tsa lona.
Le tla hloka mme podi, dipotsanyana tse supa,
phiri le mopheti wa pale ho bala dikarolo tse bohareng.

ka nako eo



Ha re etseng

Pheta pale ka ho hlahlamana.
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.



Ha re ngoleng

kamorao ho moo

ketellong

pele



Jwale araba dipotso tsena.

Ha re ngoleng

Mme podi o ile a hlokomedisa bana eng?

Dipotsanyana di ile tsa ipata kae?

1	2	3
4	5	6
7 <i>Lekase la tleloko</i>		

Ho etsahalang paleng se ke keng sa etsahala bophelong ba nnete?

1
2
3



Letsatsi:

Mabitsokgoboka




Ha re etseng

Sebedisa ditshwantsho le temoso ho o thusa ho qetella morabaraba wa mantswe. Jwale tlatsa lebitso le nepahetseng le kgobokanyang temosong e ka tlase.

Tlaase:

1. Ke mabotho a _____.
2. Ke sekolo sa _____.
3. Ke sehlopha sa _____.
4. Mohlape wa _____.
5. Ke seshoba sa _____.




Tshela:

6. Ke shwanhla ya _____.
7. Ke nyeunyeu ya _____.
8. Ke ngata ya _____.
9. Ke sekgakgatha sa _____.
10. Ke boiyane ba _____.



Polelwana tsa maetsi

Sheba dintshwantsho tsena mme o di sebedise ho o thusa ho qetella dipolelo tsena. Ha o qetile sena sehella leetsi mola ho karolo (polelwana) eo o e ngotseng.



- 1 Mme o omantse John hobane o
- 2 Ke tsebile hore o ne a kgenne hobane o
- 3 E ne e le semathi sa bohlokwa ebile o
- 4 E ne e le letsatsi la hae la tswalo ka hoo o
- 5 Ke ile matsatsing a phomolo ebile ke

Titjhere: Saena

Letsatsi

63

Ha re shebeng mabitso a kgobokanyang

Mabitso a bokellang ke mabitso a dihlopha tsa batho, diphoofolo kapa dintho tsa mofuta o tshwanang. Mehlala e meng e kenyelletsa sehlopha sa morara kapa dipalesa, setho sa lelapa kapa sehlopha.



Tlaase: 1 sesole, 2 dihapi, 3 dibini, 4 dikomo, 5 kwae
Tshela: 6 tjhelete, 7 tshenyane, 8 patsi, 9 batho, 10 dikokonyana

Ngola papadi ya hao



Ha re ngoleng

Sebetsa le metswalle ba hao ka tlelaseng ho qapa papadi. Qetella tjhate ho o thusa ka ho itokisetsa ha lona.

Dibapadi	Hlalosa dibapadi.	Sebapadi ka seng se tla apara eng?	Dibapadi di tla reng?
Tlatsa mabitso a bommate ba hao ka tlelaseng ba bapalang karolo e nngwe le e nngwe.			

Ka sehlopha, buisanang ka sengolwa mme le sebedise mmapa wa kelello ho hlophisa mehopolo ya lona.

Ke bomang dibapadi?

Sehloooho

Sebaka ke eng?
Hlalosa sebaka.

Pele

Yaba

Yaba ka mora moo

Qetellong

Poloto ke eng?



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola papadi ka mokgwaritso. E lokise e be o ngola
sebolelo se phethahetseng sebakeng se silweng. Ha o
hloka sebaka se seng, Kenya leqephe leo o le ntshitseng
bukeng ya hao ya ho ngolla.

Sehlooho

Tikolooho	
Dibapadi	

Titjhere: Saena

Letsatsi

Sehlongwapele ke eng?

Sehlongwapele ha se lenseswe le tletseng. Ke karolo ya lenseswe e kenang qalong ya lenseswe le tletseng qalehong ya lenseswe le felletseng (le bitswang motso wa lenseswe). Sehlongwapele se seng le se seng se na le moeelo wa sona. Ha sehlongwapele se eketswa ho motso, e fetola moeelo wa motso.



Ha re etseng

Sheba mohlala. Ho etsahalang ha o kopanya sehlongwapele le motso wa lenseswe? Lenseswe le letjha le hhalosa eng?

sehlongwapele	+	Motso
mo-		-eta



Ha re ngoleng

Etsetsa sehlongwapele se seng le se seng sedikadikwe. Jwale sehela motso mola ka tlase.

kgutlotharo	leeme	ho ngola hape	boitshwaro bo bobe
tshela hape	ho swabisa	ho se kgone	ho ba le pelaelo
ho se utlwisisi	ho lefa pele	ho se dumele	ho bala pele

ho se thabe	teraesekelle	ho etsa hape
-------------	--------------	--------------



Dihlongwapele tsena di hhalosa eng?

Sehlongwapele	Moeelo	Sehlongwapele	Moeelo
mo-	bonngwe	Bo- (holo)	boemo
ba-	bongata	Mo-(holo)	bonngwe
le-	bonngwe	Se-(holo)	mokgwa

Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse hlano o sebedisa, mantswe le dihlongwapele.



Letsatsi:

Sehlongwanthao ke eng?

Dihlongwanthao di tshwana le dihlongwapele, kantle le hore tsona di eketswa qetellong ya motso wa lenseswe ho fetola moevelo. Mohlala: qetello – ng e bolela "sebaka", jwale lenseswe sekolong le bolela sebaka seo ho rutelwang ho sona.



Ha re etseng

Sheba mohlala. Ho etsahalang ha o kopanya sehlongwanthao le motso?
Lenseswe le letjha le bolelang?

Motso	+	Sehlongwanthao
sekolo		-ng



sekolong



Ha re ngoleng

Etsetsa dihlongwanthao sedikadikwe mantsweng ana. Jwale sehella motso wa lenseswe mola.

ho ya morao

thabile

sedibeng

tsamaile

moloreng

masimong

sekolong

bofokodi

utlwisiseha

rateha

ratana

tshepile

binela

hatisa

bonela

bonwa

ratisa

tshwarana

baleha

rohaka

hlokile

etsetsa

tlatsetsa

Dihlongwanthao tsena di hhalosa eng?

sehlongwanthao	moevelo
-ng	sebaka
-ela	etsetsa
-ana	etsana
-isa	etsisa

sehlongwanthao	moevelo
-wa	etsuwa
-hala	etseha
-isia	etsisia
-ile	lephethi



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse hlano o sebedisa mantswe a nang le dihlongwanthao.

Titjhore: Saena

Letsatsi



NKA



bala tjhate.
 bala thothokiso.
 bala thothokiso haholo ka maikutlo.
 araba dipotso hodima tjhate.
 araba dipotso hodima thothokiso.
 araba dipotso hodima mmapa.
 ngola thothokiso.
 ngola dipolelo tse bonolo.
 rarolla morabaraba wa mantswe.
 phethela serapa sa thothokiso ka ho tlatsa mantswe a raemang.
 ntsha dintlha mmapeng.
 tlatsa dipotso.
 fumana mantswe a raemang thothokisong.
 bona poeletsomodumo thothokisong.
 bona poeletsamodumo mantsweng a sothang leleme.
 bona mabitsokgoboka.
 bona mothofatso thothokisong.
 bona moetsi nle ketso polelong.
 bona hore dipolelo ke taelo, potso, pehelo kapa makalo.
 bontsha thothokiso.
 lokisetsa tshantshiso.
 lepa hore thothokiso e bua ka eng hodima sehlooho le setshwantsho.
 sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo.
 sebedisa makopanyi ho bopa dipolelomararane.
 sebedisa dihlongwapele.
 sebedisa matshwao a puo.
 sebedisa dihlongwanthao.





Tema 7: Nnete le boiqapelo

Kotara 4: Dibeke 1 - 2 E ditabeng

97 Tse lahlehileng le ho fumanhe

70

E lahlehole mme e fumanwe. O noha ka setshwantsho, sehlooho, sekamola sa atikele ya koranta. O bala atikele ya koranta. O bona mahlalosanngwe sengolweng.

98 Ha re ntse re nahana ditaba

72

O araba dipotso hodima atikele ya koranta. O sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo. O araba dipotso hodima atikele ya koranta. O ngola ho puosebui dibudulwaneng tsa puo. O ngola bukatsatsing a sebedisa pele, yaba, kamorao ho moo le qetellong.

99 Ho ngola atikele e ntjha

74

O phethela tokisetso ya hae ya ho ngola atikele ya koranta. O phethela tlhahisoleding ka atikele ya bona. O hlophisa, hlahloba le ho lekola atikele mme o ngola ka makgethe.

100 Re shebile puo

76

O bona maetsi a thusang. O arola mantswe ka dinoko. O buisana ka moelelo wa dihllooho.

101 Bala ya yona

78

O bala atikele ya koranta. O nyalanya malatodi. O araba dipotso hodima atikele ya koranta. O phetha pale ka tatelano tlasa dihllooho tseo a di neuweng.

102 Ke eng ditabeng?

80

O etsa phuputso le metswalle e le ho lokisetsa atikele ya koranta. O hlophisa, lekola le ho hlahloba atikele mme a e ngole ka makgethe.

103 Seo dibukantswe di bolellang sona

82

O bona dibopeho dikishinaring, jwaloka mantswe a tataisang, mantswe a tlhahiso, meeleo e fapaneng le dkarolo tsa puo.

104 O sa hopola?

84

O sebedisa maetsa ho dipolelong. O phethela karete ya tlhahisoleding ya dinomoro tsa founu. O sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo. O phethela morabaraba.

Kotara 4: Dibeke 3 - 4 Ho ya sekolong se setjha

105 Jojo o ya sekolong se setjha

86

O lepa hodima setshwantsho le sehlooho. O re hedi pale. O bala pale. O beha ka mananeo dipotso hodima pale. O ngola qetello ya pale mme o tshwantshisa qetello eo.

106 Ho etsahala eng ka Jojo

88

O bala pale yohle. O bapisa baphetwa ba babedi.

107 Ha re nahaneeng ka Jojo

90

O araba dipotso hodima pale ka Jojo. O ngola bukatsatsi a ikentse Jojo ho bolela se etsahetseng tsatsing leo. O tlatsa mahlalosi a boholo a siilweng.

108 Ho ngola lengolo

92

O phethela tokiso ya ho ngola lengolo. O ngola lengolo a latela dihllooho tseo a di neilweng a sebedisa tlhahisoleding ho hlaha tokisong.

109 Ho bala Tayari

94

O bala se ngotsweng bukatsatsing.

Kotara 4: Dibeke 1 - 4

110 Ho boloka bukatsatsi

96

O ngola dayaring matsatsi a mararo. O tlatsa mahlalosi a boholo a nepahetseng. O arola mantswe ka dinoko. O tlatsa mahlalosi a papiso a nepahetseng.

111 Ha re shebisanganeng puo

98

O tlatsa mahlalosi a sebaka ho phethela dipolelo. O bopa dipolelo ka dipolelwana bitso. O phethela dipolelo a sebedisa dipolelo mabitso. O tlatsa maemedi ho qetella dipolelo.

112 Ngola pale

100

O phethela tokisi ya ho ngola pale. O etsa buka ya disehwa, o ngola pale le ho e etsetsa ditshwantsho.





Ha re baleng

Sheba serapa se latelang mme o nohe hore
serapana se bua ka eng. Bolela hore sehlooho, mela
ya sehlooho, setshwantsho le qotsi di bolelang?

**Pele o bala**

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

**Ha o ntse o bala**

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

Lebitso la pampiri

DAILY NEWS

28 Lwetse 2015

Letsatsi

Banana ba sekolo ba hlahelletseng ka mahetla ba lahlehileng le ho fumanwa

Tsa sehlooho

Nadine Murdock

Molana

Thekong

Molana wa sebaka

Serapa sa selelekela

Maobane banana ba babedi ba Greenway Primary School ba hlahelletseng ka mahetla ba fumanwe ke Sepolesa sa Afrika Borwa.


Bana ba kereiti ya bone ba Greenway Primary School ba nka leeto la sekolo ho ya Durban Beach Front Amusement Park. Bana ba nkile leeto ho latela tshebetso ya bona e ntle hlahlobong ya ANA.

Mosuwehlooho wa Greenway, Mofumahadi Sherly Ntuli o boletse hore dihlopa the pedi tsa kereiti ya bone di nkile leeto la sekolo hobane ba **matlafaditse** dipheto tsa hlahlobo ya ANA. "Kereiti 4

A le B ke didihlopa tse atlehileng ka ho fetisisa", ho bolela mosuwehlooho ya motlotlo". "Matshwao a bana ba sehlopha sa boraro a matlafetse ho tswa ho 36% ho fihla ho 68%."

Bana ba bontshitse kgolo hlahlobong ya puo. E mong wa mesuwe, Mofumahadi Keith Brown o boletse hore "Ke kgothaletsa sehlopha sa ka ho sebetsa ka thata selemong mme matshwao a bona a matlafetse ho latela tshebetso e matla!"

"Re bile le e bitswang **Bala-buka-ka beke** mme o eke entse bonneta ba hore moithutwana ka among e ba setho sa pokello ya



Ban aba lahlehileng ba fumanwe ke Lekonstabile Shezi.

Sehloohwana

dibuka, "ho bolela mosuwe e mong wa sehlopha sa 4, Mofumahadi Elsie Myeza." Sena se thusitse hore ba matlafatse matshwao ka bonyane 20%", o bolela sena ka **motlotlo**.

Banana ba lahleha

Ho latela matshwao a matlafetseng, bana ba sehlopha sa 4 isitswe



Letsatsi:


lepatlelong le makatsang
lebopong la lewatle. Ka
bomadimabe ke moo banana
ba babedi, Nomsa le Ann
Smith ba lahlehileng.

Ba ile ba fumanwa ha morao
kamora hore ba tlalehwe ho
lepolesa la mosadi lepatlelong
le makatsang. Nomsa a re, " ke
ne ke tshohile hore ba bang
ba ne ba ntshiile beseng"
Anna a ntse a thothomela a
re, ho ne ho qala ho ba lefifi
ka lebaka leo ke ne ke sa bone
hantle.

Banana ba ne ba **solla** mme
ba ne ba sa fumane mokgopi
wa bona. Ka mora ho batla
hohle, banana.

"Bana ba bangata ba a
lahleha lepatlelong le
makatsang hobane ba thaba
ho feta tekano ke dintho
tse palangwang ba be ba
lebale ho ba le mesuwe
kapa batswadi. Ke ile ka
ikamahanya le basebetsi
mmoho mme ba fumana
mokgopi wa sekolo sa
Greenway mme ra kgonna ho
tlisa banana ba bolokehile ka

potlako", ho bolela konstabole
Shozi ya nang le **boiphihlelo**.
Dihlahlobo tsa ANA di
tshwarwa selemo se seng
le se seng ka Phato mme
barutwana ba sehlopha sa
pele ho ya ho sa botshelela
le borobong Afrika Borwa ka
bophara ba ngola dihlahlolo
tsena. Diphetho tsa
dihlahlolo tsena di bontsha
Lefapha la Thuto dikarolo
tsa dirutwa tse thatafallang
baithuti ho etsa hore
Lefapha la Thuto le tsebe ho
matlafatsa thuto.



Mosebetsi wa
mantswe

Fana ka mahlolosonngwe kapa mantswe a nang le moelego o le mong le
mantswe a latelang:

fumana	
bokgoni	
sasanka	
ka motlotlo	
kgothaletsa	
tswelopele	



Ha re ŋoleng / Tlatsa tlhahisolededing e latelang.

Lebitso la koranta ke mang?	
Ditaba tsa sehlooho ke dife?	
Molana ke eng?	
Mola wa sebaka ke eng?	
Sehloohwana ke eng?	
Letsatsi la phatlalatso ke lefe?	
ANA e emetse eng?	

Titjhhere: Saena

Letsatsi

Ha re ntse re nahana ditaba



Ha re ngoleng

Bala serapana o nto araba dipotso tse latelang.

Ho etsahetseng?



Ho etsahetse neng?

Hobaneng sekolo se nkile mokgopi ho nka leetong?

Ke mang ya fumaneng banana?

Ke eng se entseng hore banana ba lahlehe?

Ke eng se entseng hore banana ba lahlehe?



Makopanyi

Ha re ngoleng

Sebedisa makopanyi qetellong ya mola ka mong ho kopanya dipolelo tsena.

hobane

Ka nako eo/a nto

pele

le

empa

Sehlopha sa bone se ilo sa putswa.	Sehlopha sa bone se matlafaditse matshwao a bona.	hobane
------------------------------------	---	--------

Ba batlide mosuwe wa bona.	Ba kopile mosadi wa lepolesa ho thusa.	pele
----------------------------	--	------

Nomsa o ratile mele kerone.	O kgahlilwe ke lebidi le leholo.	empa
-----------------------------	----------------------------------	------

Ann o sebeditse hantle Dipalong.	O sebeditse hantle puong.	le
----------------------------------	---------------------------	----

Ba sebeditse ha mpe sehlopheng sa boraro.	Ba sebeditse ha mpe sehlopheng sa bone.	ka nako eo/a nto
---	---	------------------



Letsatsi:



Ha re baleng

Sheba serapa mosebetsing o fetileng.

Tlatsa lesedi leo motho ka nngwe a fanneng ka lona.



Lebitso	Ke mang?	O itseng?
Mof Ntuli		
Mong Brown		
Mof Myeza		
Nomsa		
Ann		
Mong Shozi		

Ngola seo e mong le e mong
wa batho bana ba se bolelang.

Inahane o le Ann kapa Nomsa. Ngola tatelano ya ditaba tsa
letsatsi e hhalosang se etsahetseng ka letsatsi leo.

Sebedisa mantswe:

pele ya ba kamoramoo qetellong



Dumela Bukatsatsi Letsatsi:

Titjhhere: Saena

Letsatsi

Ho ngola atikele e ntjha



Ha re ngoleng

Jwale o tlo qala ho ngola serapana sa koranta ka bowena. O rata ho ngola ka eng? Sebedisa mmapa wa kelello ho ngola.

-
- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
-
- Ngola feela ntle ho makgethe
-
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
-
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
-
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Ngola sehlooho sa sengolwa sa hao

Ho etsahetseng?

Etsahetse neng?

Hobaneng e etsahetse?

Ke bomang ba neng ba ameha?

E etsahetse kae?

E felletse kae/Pheletso e bile efe?

Tlatsa lesedi lena mabapi le sengolwa sa hao.

Lebitso la koranta	
Letsatsi la koranta	
Molana wa sebaka	
Molana	

Kopa motswalle ho hlahloba diphoso sengolweng sa hao. O ntano etsa ditukiso tse tshwanetseng le ho ngola sengolwa leqepheng le hlahlamang.

Re shebile puo



Ha re ngoleng


Sehella mola ka tlasa mathusa maetsi polelong ka nngwe. O ntano etsa sedikadikwe ho maetsi. Fetola dipolelo tse latelang ho dipotso.

Re shebile mathusa maetsi

O tseba hore maetsi a re bolella ka se **moetsi** a se etsang polelong. Mathusa maetsi ke a _____. A thusa maetsi a nette ho re bolella ka botlalo ka ketso.

Mathusa maetsi ke a latelang: Nna, re, ke, e le, e ne e le, nka, tla, ile, ile, tla le tla.

O robetse.	O robetse na?
Nka bua seXhosa.	
Ba a bala.	
Ba jele.	
Re tshwanetse ho etsa mosebetsi wa hae.	
Re tlameha ho tsamaya ho ya hae.	
Ba tla ja sekolong.	
Re morao mosebetsing.	
Re bapala bolo.	
O ne a eme hae.	
O tsamaile sekolong.	
Ba nkile qeto ya ho ya lebopong la lewate.	

A
6

Mosebetsi wa mantswe

Arola mantswe a latelang ho latela dinoko ebe o bolela hore lentswe ka leng le na le ditumammoho tse kae.

qe/to	2	makalo		hlokomela bona	
makopanyi		lesedi		tsebiso	



Letsatsi:



Ha re baleng

Sheba dihlooho
(ditaba-kgolo)
mme o buisane
le motwsalle wa
hao hore di bolela
eng.

MOLLO WA FIELA MOAH OOHLE

Pula e bakile yoferefere



Bana ba phutheha sekolong

Ho reketla ha lefatshe ho tsokutla motse



Ha re ngole

Tadima setshwantsho se seng le se seng. Tlatsa sehlooho se tshwanetseng,
mme o hlahose hore sehloohwaneng hore setshwantsho se bua ka eng.

Sehlooho sa ditaba



Sehloohwana

Sehlooho sa ditaba



Sehloohwana

Sehlooho sa ditaba



Sehloohwana

Sehlooho sa ditaba



Sehloohwana

Titjhere: Saena

Letsatsi

DITABA TSA KAJENO

5 Mphalane 2015

BAHLODI BA BATLILE BA LAHLEHELWA

Ansie de Beer

Bashemane ba babedi ba Cape Town ba batlile ba eshwa ke ho ja tjhefu hoba ba hhole papading ya bolo ya maoto. Bashemane ba nwele paraffini ba sa hlokomele hobane ba ne ba nahana hore ke metsi.

Pierre Cilliers ya dilemo tse leshome le motswalle wa hae Jabu Zondo ya dilemo di leshome le motso o le mong ba ikutlwile ba le motlotlo kamora hore ba hlabe dintlha papading ya bolo ya maoto sekolong sa New Town. Kamora papadi bashemane ba ile ba ya ha bo Jabu. Mofumahadi Zondo eo e leng seroki o ne a le toropong. Hoba a fihle hae, bashemane ba ne ba tjhesa ebile ba nyorilwe mme ba etsa qeto ya ho etsa lero la lamunu. Ka bomadimabe ba tshela parafini ho ena le metsi ho lero la lamunu. Parafini e ne tshetswe ka hara botlolo e neng e sa tshwauwa, mme bashemane ba nahanne hore ke metsi.

Ha ba qala ho ikutlwile ba kula, Jabu ka thata a ya ntlong ya moahisane, mme ka nahana ka pele ha Mongadi Shozi ha a bona hore ba kula, a founela sebaka sa tlhokomediso ya tshohanyetso. "Ke bone hore ba ne ba na le parafini matlalong le diaparong tsa bona. Ba ne ba lla ka mala. Ka pelepele ka ba potlakisetra sepetlele moo maphele a bona a ka bolokehang teng", ho bolela moahisane ya pelonolo.

Ngaka Zuma ya neng a hlahloba bashemane ba babedi o hlalositse hore, "batho ba bangata ha ba tsebe hore parafini e kotsi. Ha o ka e nwa e baka mahlonoko le lefu".

Parafini ha e ya tshwanela ho tshelwa ka hara

botlolo e sa tshwauwang. Ha ngwana a ka nwa parafini, mo potlakisetse ngakeng kapa kliniking hang hang. Ela hloko: seke wa mo fa eng kapa eng e nowang kapa e jewang.

Parafini e kotsi ka mekgwa e mengata. E baka ho tjha ha matlo a mangata selemo le selemo. E tjhefu ebile e tjha ha bobewe. Ha o sebedisa sesebediswa sa parafini jwaloka setofo kapa lebone, ha o a tlameha o tlohele sesebediswa seo se sa hlokomele. O se ke wa siya sesebediswa seo ka tlung, se ke wa se beha sebakeng se sa tsitsang moo se ka wang ka tshohanyetso.


Etsa bonnete ba hore se ke ke sa thulwa ke diphoofolo tsa ka tlung kapa ngwana e monyane. La ho qetela, ha o na le sesebediswa sa parafini ka tlung, eba le nkgo ya santa haufinyana ka nako tsoohle. Mollo wa parafini o ka tingwa feela ka ho sebedisa santa kapa setima-mollo.



Ha kgutshwanyane ka morao hore bashemane ba babedi ba hlabe dintlha tsa tlholo, ho bile thata hore ba phele.



Letsatsi:



Mosebetsi wa
mantswe

hang hang

Thala mola ho bapisa mantswe a moleng o ka hodimo
le mahanyetsani a moleng o ka tlase.



ka tshohanyetso

e tukang ha bobele

e tjhefu

ka potlako

tshireleditswe
mollong

qetellong

ka maikemisetso

butle

tse seng tjhefu



Ha re ngoleng

Bala sengolwa o ntano araba dipotso the latelang.

Lebitso la koranta ke mang?	
Ditaba tsa sehlooho ke dife?	
Molana ke eng?	
Molasebaka ke eng?	
Letsatsi la phatlalatso la koranta ke lefe?	
Kotsi e etsahetse ka letsatsi lefe?	
Dihloohwana ke eng?	



Ha re ngoleng

Re qoqele pale ya kotsi ya ho nwa tjhefu. Ithuse ka ho sebedisa mantswe
a latelang.

Pele
Yaba
Kamorao ho moo
Qetellong

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

O tlo qala ho ngola serapana sa koranta ka mathata a sebaka sa lona.

Botsa metswalle e mehlano ba o bolelle a mang a mathata a bona a sebaka seo ba dulang ho sona. Tshwaya ka hara lebokose ka nako tsohle ha e mong le e mong a bolelala seo e leng mathata.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao • Ngola feela ntle ho makgethe • Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe • Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang • Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

5					
4					
3					
2					
1					
	Mollo	Ditjhefu tsa ka tlung	Polokehō tseleng	Dikotsi tsa metsing	Tshotlo ya bana

Sebedisa mmapa wa kelello ho rala sengolwa sa hao.



Ngola sehlooho sa sengolwa

Ho etsahetseng?	Ke mang ya neng a ameha?	E etsahetse neng?
E etsahetse kae?	Hobaneng e tsahetse?	E etsahetse jwang?

Kgwaritsa atikele ya hao. Kopa motswalle ho e hlophisa ebe o e ngola leqepheng le latelang.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola atikele ka makgethe sebakeng seo o se nehilweng.



Lebitso la koranta

Letsatsi

Ditaba tsa sehlooho

Molana wa sebaka

Molana

Temana ya selelekela

Ngola ditaba tsa hao

Etsetsa atikele ya hao setshwantsho

Ngola sehloohwana

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng

Lentswe la pele le ngotseng ka botenya le bitswa lentswe la kenello. Lentswe la kenello le ngotswe ka ditlhaku tse ntshofaditsweng.

Hetla

Leetsi, ho shebela morao. Hwetla, lebitso, nako ya selemo. Hema, leetsi, ho hula moyo le ho o ntsha ha o phefumoloha.

Dikitjhinari e re bolella moeelo wa mantswe le ho e qapodisa. Mantswe a ka dikitjhinaring a hlophisitswe ka lenane la nteterwane.

mabota

- a** **mabota** se mahlakoreng a ntlo, seo e leng moaho wa ntlo
- b** **madimabe** ho motho a hloka lehlohonolo
- c** **mafi** lebese le themisitsweng
- d** **majwe** mobu o ommeng kapa mafika a thubehileng
- e** **mamela** ho utlwa se buuwang kapa ho utlwa pina kappa modumo
- f** **mamina** mokedikedi o tswang dinkong haholo ha motho a kula
- Mm** **marako** lebota le sa felang
- n** **maru** se bonwang sepakapakeng eka ke mosi kapa ulu
- p** **matlo** meaho eo batho ba dulang ho yona
- q**
- r**
- s**
- t**
- u**
- v**
- w**
- x**
- y**
- z**



modimo seo batho ba dumelang ho sona le hore ba hlodilwe ke yena

mojaki

motho ya fihlang sebakeng empa a sa dule a feta

mokokotlo

bokamorao
ba motho kapa
phoofolo



mokoti

lesoba le fumanwang fatshe

mokotla

se sebediswang ho tshela dintho kapa dijo

molala

karolo ya mmele e kopanyang hlooho le mmele wa motho kapa phoofolo

monna

motho e motona

morara

mofuta wa tholwana o melang sefateng mme o ba sehlahleng



morena

motho wa monna ya okametseng setjhaba



Letsatsi:

musi

moreso

ngwana wa heno e motona

moru

moo e leng thota, naha feela
e tletseng jwanng le difate tse
teteaneng tse ngata

moruo

se batho kapa naha e nang
le sona ho tsa thuo, haholo
tjhelete

mosadi

motho e motshehadi, lelatodi
la monna



mose

seaparo se sebediswang
haholo ka basadi mehleng ena,
le banna ba bang ho ya ka
ditumelo tsa bona



motse

sebaka seo batho ba ahileng
ho sona mme ba dula mmoho

motho

sebopuwa se bohlale ho feta
tse ding, seo hangata se
dumelang hore se bopuwe ke
modimo

motswalle

motho eo le tlwaelaneng, le
utlwana haholo mme le
bolellana tsohle



mula

ho otla e mong ka molamu
haholo ha ho kallwa



musi

se bonahalang ha ho na le moo
ho tjhang teng

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Mm

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Tlhaloso e re
bolella ka
moelelo wa
lentswe, ha
lentswe le na
le moevelo o le
mong,
ditlhaloso di a
nomorwa.

Hindu ke leb-
itsso. Le Hindu ke
motho wa
lehinch, lekula le
na le badimo ba
bangata.
Mahindu ke
batho ba nang le
bophelo bo bong
ka mora lefu.

94



Ha re ŋoleng



Tlatsa temana ka lentswe le nepahetseng ho qetella temana.



ke re	thabets hore o kgutlike. thabets hore re hlotse papading ya bolo .
re o	fihlike a bolokehile hae. ne re tshohile hobane pula e qadile ho na.
re o	tlilo nthakela sekolong. Ba ho ya leetong la bolo.
matha o	mathe o fete tsela. Ba peisong ya 100m.
kene kentse	Ke dibuka tsa ba mokotlaneng. Bana ba dibuka tsa bona mekotlaneng ya bona.
sehile sehile	Ke kuku ya ka ya letsatsi la tswalo. Ba kuku ho ej ka teye.
bina bina	Bana ba pina ya letsatsi la tswalo. Nomsa o bona.
na le tshwere	Na o buka ya ka? O buka ya ka.



Ha re ŋoleng

Buka ya ka ya lenane la dinomoro tsa fonofono

Fumana dinomoro tse nepahetseng o di tlatsa.



Sepolensa	10111
Ambulense	10177 112 ha o na le selefounu
Sebaka sa tjhefu	Gauteng: 0800 111 229 (e sa lefellweng) KwaZulu-Natal: 0800 333 444 (e sa lefellweng) Diprofinse: 021 9316129
Child line	0800 055 555 (e sa lefellweng) 0800 123 321 (e sa lefellweng dihora tse 24)
Batswadi baka	
Motho eo ke mo tshepang	
Babang	



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Kopanya dipolelo tse latelang o sebedisa le leng la mantswe ana.
Ngola dipolelo sebakeng se hlophilweng.

le

hobane

jwale

empa



Jabu o rata lero la lamunu.

O rata lero la mengo.

O ile haufi le sekolo.

Nka tsamaya ho ya sekolong.

O dula a lahleha.

Ha a na moralo.

O rata ho bala dibuka.

Ha ke rate ho bala dibuka tse qabolang.



Thusa ditimamollo ho fihla ntlong e tjhang.



Boitumelo

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho le sehlooho sa mosebetsi ona mme o bolele hore na o nahana pale e bua ka eng. Lekola pale ka ho bala pele le mela ya ho qetela ya seratswana ka seng.

Nahana hore o ne o tla ikutlwa jwang ha o ne o le motjha sekolong se setjha.



Ha re baleng

Bala pale o ntano araba dipotsos tse latelang.

Jojo o bile le nako e thata sekolong. "Hobaneng ke ne ke tlamehile ho tla sekolong?" O buela tlase a ipatile sefahleho ka matsoho. Bana bana ba kgopo.

Selemong se fetileng Jojo o ile a tlameha ho tsamaya a ilo phela le ntate Gauteng. O ile a tshwanela ho siya mmae le kgaitsedi ya hae morao Limpopo. O ile a tshwanela ho siya hape sekolo sa habo se senyenana, metswalle yohle ya sekolo. O phela jwale Johannesburg mme o kena sekolong se seholo se ka bang le bana ba ka bang sekete.

Ha Jojo a fihla sekolong se setjha, bana ba ile ba mo sheba ka ho makala. Sekgowa sa hae se ne se se setle hobane o ne a sa bue sekgowa sekolong sa kgale. Bana ba ne ba mo qala hobane o ne a le monyenyan ebole a rwala diborele. Sekolong sa kgale bana ba ne ba amohelana kamoo ba leng ka teng. O ne a hlolohellwa metswalle ebole a lakatsa polokeho eo a neng a e thola sekolong sa kgale. O ne a hlolohellwa mmae le kgaitsedi ya hae e nyenyan.

E mong le e mong o ne a batla a le moholonyane ho feta Jojo mme ba le batle dipapading. Leha Jojo a ne a sa bapale bolo ya maoto, o ne a tseba haholo ka bolo ya maoto. O ne a sheba dipapadi tse kgolo telebishing. O tseba dibapadi tsoohle mme ebole o tseba ka dipapadi tsoohle tse tleng.

Dipapadi di ne di se bohlokwa ha kaalo sekolong sa kgale empa leha ho le jwalo batswadi ba Jojo ba ne ba sena tjhelete ya ho mo rekela dieta tsa bolo ya maoto. Empa sekolong se setjha, dipapadi di ne di le bohlokwa! Ha o ne o na le boiphihlelo dipapading o ba mamoratwa. Ha o sena boiphihlelo dipapading ba o sheba jwaloka tsebanyane (tlhalenthajana).



Thapameng e nngwe ha bana ba ya mabaleng a dipapadi, Jojo a ema a shebella mme a lakatsa hore a ke be a na le matla ho ba karolo ya bona. Empa o ne a sena ona. A mpa a tsamaya a le mong

**Pele o bala**

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

**Ha o ntse o bala**

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. ● Ha o sa utlwusi serapana seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.





Letsatsi:

ho ikela hae. O ile a tsamaya ka tsela ya hae ya ka mehla ya ho tlola borokgo, a fete lebenkele la diaparo tsa dipapadi, a fete Wimpy mme a nto kgabahanya tshimo. Ha Jojo a tlo tlola borokgo, a kopana le sehlopha sa ditlokotsebe.

E mong wa bashanyana ba tjhawamola mokotla wa Jojo. Ba qala ho e lahlela kwana le kwana (pele le morao). E mong wa bashenyana ba baholo ba diha diborele tsa Jojo. A di nka mme a baleha ka tsona. "Ka kopo kgutlisa diborele tsa ka ha ke kgone ho bona ka ntle ho tsona", a hweletsa. Empa Bruce a di lahlela ka hara tsela. Jojo a inama ho di nanabela (nka).

Ha a ka kgolwa seo a se boneng. O ne a hopotse ho bona diborele di thubehile empa di bile lehlohonolo. Ka lehlohonolo di ile tsa wela hodima lebokose la dipampiri le lesweu le ileng la etsa hore di se ke tsa thubeha.

Jojo a phutha mokotla le diborele tsa mahlo a hae. Mme a boela a phutha lebokose la hae. A utlwa tseo di le boima. A o tsukutla. Ke ha ho se na letho ka hare ho oona!



Bapisa tsela eo Jojo a neng a phela ka yona nakong e fetileng le jwale.

Ha re ngoleng	Ka moo ho ne ho le ka teng	Ka moo ho leng ka teng hona jwale
Lelapa	O ne a phela le mme wa hae le kgaitsemi.	O ne a phela le ntate wa hae.
Sekolo		
Puo		
Metswalle		
Dipapadi		
Maikutlo		



Ha re etsiseng

Bua ka moo o nahenang hore pale e tla qetella ka teng.

Nahana ka pheletso mme o tshwantshise pheletso eo.

Ha re ngoleng

Ngola qetello ya pale.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng

Ba pale yohle. Ha o qeta ho bala. Bolela hore ke pale efe e nang le pheletso e tshwanang.



Jojo a tsukutla lebokose hape. A le tonamisa ho leka ho bona hore ke la mang. Ka tlhokomelo e kgolo a le bula mme a makatswa ke ha a fumana seta sa bolo ya maoto se setona ka hare. A qamaka kwana le kwana ho bona hore ha ho motho ya le lahlileng. A ntano lekanya seeta seo sa leoto le letona mme se ne se mo lekana hantle haholo. "Le ha ho le jwalo ha ho na molemo kaha ke seeta se le seng feela".

Ka morao ho moo, monga lebenkele la diaparo tsa dipapadi a lahle seeta seng ka ntle. "Re ka se rekise seeta se se nang ngwanabo sona". "Se senyane hoo re ka se keng ra se rekisa".

Jojo a thonaka seeta. E ne e le seeta sa leoto le letshehadi sa mmate o tshwanang. "Di a ntekana" ho bolela Jojo ka thabo a fasa marapo.

"Ha ho le jwalo ke tsa hao!" ho bolela molaodi wa lebenkele. "Re tla ba le lethathama la tse ntjha tse bitswang Big Ben, sebapadi sa bolo se sehole sa Bolo ya maoto e leng Dibereka tsa Engelane hosane le ka hora ya boraro kajeno. Ke ka hoo ke hlwekisang ntlo."

Ka nako eo Big Ben a fihla.


"Dumelang moo ngwana!" a hweletsa Jojo. "Ke ilo kwetlisa sehlopha sekolong se seterateng se lateolang. A o a tla na?"

"Ha ke tle monghadi", ho bolela Jojo. "Ha ke motle ha kalo bolong ya maoto. Ha e le hantle ha ke motle ho eng kapa eng monghadi". "A ko eme hle moshemane, lebitso la hao o mang?"

Ho botsa Big Ben. Ke Jojo monghadi.

"A ko eme Jojo o tla ba ntho e kgolo!" Pele Jojo a ka tseba hore ho etsahala eng ke ha Big Ben a mo feleheditse ho tlola borokgo ho kena ka lebaleng la bolo ya maoto.

"O etsang moo?" ho botsa mokwetlisi a shebile Jojo.





Letsatsi:

"Jojo o tlide le nna ebole o ka lehlakoreng la ka", ho bolela Big Ben. "Tloha mona Jojo, ke batla o kene ka hare o bapale jwalo ka sebapadi sa profeshenale. O tlameha hore o be o shebile bolo ka nako tsoohle mme o hopole hore o rwetse dieta tse etsang mehlolo."

Jojo a rwala diborele tsa hae mme a qala ho tswa pakeng tsa dibapadi a tletse lebala lohle.

Ho ne ho shebaha eka dieta tsa bolo tseo a di rwetseng di nkile taolo. Ha a ntse a feta pakeng tsa batho ka bolo, letshwele la hoeletsa "Jojo! Jojo!"

Hang Jojo a fota neheletsano ya bolo.

"Tloo, Jojo, sebedisa malepa a dieta, ngwana!"

Big Ben a hweletsa.

Jojo a kora, a ba a kora hape.


Big Ben a beha letsoho la hae hodima lehetla la Jojo a re. "O sebeditse, ngwana. O tseba ho sebedisa dibutse. Tswella pele o ikwetlise!"

Bruce ke bashanyana ba hae ba hlorisang ba sheba fela. Ha ba ka ba kgolwa mahlo a bona.

"Jojo," ho realo Big Ben, "Ho shebahala e ka ha o ngwana ya ratehang haholo mona, empa ntho ya bohlokwa ke hore o a inahanelo," o realo a supa hlooho ya hae.

Le mokwetlisi o ne a maketse. "O bapetse hantle, Jojo. Na o tla kenela sehlopha?", a botsa. "Ke a leboha, mokwetlisi" Jojo a araba. "Ke lokile, monghadi".

"Tsohle di ka moo nna ke inahanelang ka teng," a ipuella fatshe. Jwale, ekaba eng ya e e ntseng le kae kapa kae moo a ileng, Jojo o ne a ikutlwa e ka o rwetse dita tsa malepa.



Ha re bueng

Bapisa dibopeho tsa **Bruce Mohlorisi** le **Ben wa Senatla** ya bapalang bolo.

- ❖ O tseba jwang hore Big Ben ke motho ya hlokomelang?
- ❖ Fumana mme o sehele dipolelo ka paleng tse bontshang hore Big Ben o kgothaditse Jojo mola.



Titjhhere: Saena

Letsatsi

Ha re nahaneng ka Jojo



Ha re ngoleng

Bala pale ka dibutsu tsa bolo tsa Jojo
jwale etsesa tlhaku e bapileng le karabo e
nepahetseng sedikadikwe.



Hobaneng Jojo a ne a sa thaba qalong
ya pale?

- | | |
|---|--|
| A | O ne a sena dibutse tsa bolo. |
| B | O ne a se sehlopheng. |
| C | O ne a sa tsebe ho bapala bolo hantle. |
| D | Bashanyana ba baholo ba ne ba mo
hlorisa. |



Hobaneng ralebenkele a ile a lahla
dibutse?

- | | |
|---|--|
| A | Di ne di robehile. |
| B | O ne a na le seeta se le seng. |
| C | O ne a sa hlola a di rata. |
| D | Batho ba ne ba lekile ho itekanya
kahoo o ne a sa kgone ho di rekisa. |

Molaetsa wa bohlokwa wa pale ke
ofe?

- | | |
|---|----------------------------------|
| A | Balehela kotsi |
| B | Ikgolwe ka bowena |
| C | Lwantsha bahlorisi |
| D | O se ke wa tshepa motho le kgale |

Jojo o nkile tsela efe ha a ya hae?

- | | |
|---|---|
| A | Borokgo, Wimpy, dipapadi, lebenkele,
lebala la papadi |
| B | Borokgo, dipapadi, lebenkele, lebala la
papadi, Wimpy |
| C | Borokgo, dipapapdi, lebenkele,
Wimpy, lebala la papadi |
| D | Wimpy, dipapadi, lebenkele, lebala la
papadi, borokgo |

Jwale ✓ mantswe a hlilosang botho ba Big Ben le Bruce hantle.

Big Ben

lokile	✓		lonya
bohlale			sethoto
thabile			kwatile
thusa			ha ana thuso
sebete			boi

Bruce

lokile		✓	lonya
bohlale			sethoto
thabile			kwatile
thusa			ha ana thuso
sebete			boi

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka tseo Big Ben a di entseng hore maikutlo a Jojo a be molemo.

1

2





Letsatsi:

Maikutlo a Jojo a fetohile jwang paleng?

Qalong ya pale Jojo o ikutlwile a

hobane

Jwale qetellong o



Ha re ngoleng/

Inahane o le Jojo. Ngola tayari ho bontsha se etsahetseng ho wena ka tsatsi leo. Qala ka tsela eo Jojo a ikutlwileng karolong ya pele ya pale ebe o hhalosa se etsahetseng ha Ben a mo isa lebaleng la dipapadi la bolo. Ngola tayaring ka lekgathe le fetile, o sebedisa motho wa pele.



Dumela Bukatsatsi

Letsatsi:




Ha re ngoleng/

Sebedisa mahlalosi a mokgwa a siyo.

Mahlalosi a mokgwa

O se o tseba hore lehlalosi le o bolella tse ngata ka leetsi. Mahlalosi a o bolella kamoo ketso e etsahalang ka teng.

- Hhalosa ka se sebediswa hape ha o bapisa dintho.
- Bahlekefetsi ha ba nka diborele tsa hao.



butle





butle ho feta





kaapele



Titjhhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Inahane o le Jojo. O tlilo ngolla motswalle wa hao lengolo sekolong sa mahaeng seo o keneng ho sona pele o ya Johannesburg. Hlalosa sekolo se setjha lengolong la hao. Jwale hlalosa se etsahetseng ha o fumana dibutse.

Sebedisa mmapa wa monahano ho o thusa ho itokisetsa lengolo.

1



2



3



4





Letsatsi:




Ha re ngoleng/

Jwale o ka sebedisa mmapa wa kelello ho thusa Jojo ho ngolla motswalle wa hae lengolo sekolong sa hae.

Sebedisa mmapa wa hao wa kelello le ditshwantsho le ditlhahiso tseo o di nehilweng seratswaneng ka seng. Ngola lengolo la hao ka mokgwaritso pele ebe o neha motswalle wa hao hore a le tshwaye. Jwale ngola ka makgethe leqepheng lena.

1



Dumela

Bolela ka moo o utlwileng bohloko ka teng ka ho tloha sebakeng seo o dutseng ho sona.

2



Hhalosa sekolo se setjha, bana le ka moo o ikutlwileng ka teng.

3



Hhalosa ka se etsahetseng ka dibutsi ba nka diborele tsa hao.

4



Bolela kamoo Big Ben a entseng hore o ikutlwwe o le molemo ka teng ka bowena.

Motswalle wa hao

Tlatsa lebitso la mongodi wa lengolo

Tlatsa atere se ya hao

Letsatsi



Ha re baleng

Kajeno ke bapetse papadi ya bolo. Re hlotse 3 - 0. Ka mora moo mme wa ka a re isa Wimpy. Ka ja burger le ditjhipisi. Ke bone Bongi le kgaitsemi ya hae moo.

Jwale ka morao ho moo, ka bo 4 pm, ra tjhakela motswala wa ka Cecily. Re bapetse kirikete ka morao ho jarete. Ka otla tshelela yaba o a ntsha. E ne e le letsatsi la boikgathollo.

*Qala serapa ka
lentswe la nako.*

*Sebedisa motho wa
pele "nna".*

*Bolela ke
mang, neng, ho
kae le eng.*



Ha re baleng

Bala tayari e ngotsweng ke motswalle wa Jojo motseng ebe ka morao ho moo, o bala tayari e ngotsweng ke Charlie, motswalle e mong wa Jojo.




Dumela tayari

Kajeno ke tsohile hoseng jwaloka ka mehla. Ke thusitse nkongo wa ka ho kga metsi pompong yaba ke phakisa ho ya palama bese e yang sekolong. Ke ne ke swabile hobane ke ne ke tshwanetse ho ya sekolong, moahelwane o nnehile katse e ntle e nnyane mme ke ne ke batla ho dula hae ke bapale le yona.

Ha re ntse re kganna ho ya toropong, mokganni wa bese a lemoha hore letaere la bese le tswile moyo. Ra tlameha ke ho emisa hore a tjhentjhe letaere. Bapalam i ba bangata ba ne ba kgenne hobane ba ne ba tla fihla ka morao ho nako mosebetsing. Ba ne ba tenehile le ho feta ha a re ha ana letaere le leng le hore ho tla nka hora le metsostso e mashome a mararo hore bese e nngwe e tlise letaere. Ke ne ke sa teneha ho hang. Ke ne ke tla fihla hae ke bapele le katse e nnyane.

Sarah





Letsatsi:

Dumela Bukatsatsi

Ke bile le nako e ntle kajeno. Re ne re tsamaile ka sekolo ho ya Cradle of Humankind profenseng ya Gauteng. Ha re nkile nako e ka bang hora ho tloha Pretoria. Re bone mahaha a Sterkfontein le sebaka seo fossils, "Mrs Ples" le "Little Foot", di sibollotsweng teng. Tsena ke fossils kapa mohlolohlolo o ka bang dilemo di dimilione tse 3,3.

Karolo e seng monate e ne e le ho kgannela hae. E ne e ka ha re qete ho kganna mme ka qala ho hatsela. Ka bomadimabe ke ne ke siile jeresi ya ka sebakeng seo, mme ha ke fihla hae mme wa ka a nkomanya.

Charlie



Titjhhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Ipolokele tayari matsatsing a mararo a tleng. Ngola seo o se entseng letsatsi ka leng. Kamoo o ikutlwileng ka teng, ebe o ngola ka thabo le ho swaba hoo o bileng le hona.


<u>Dumela</u> <u>Bukatsatsi</u>	<u>Mohla:</u> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<u>Letsatsi:</u> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---------------------------------	--	---

<u>Dumela</u> <u>Bukatsatsi</u>	<u>Mohla:</u> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<u>Letsatsi:</u> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---------------------------------	--	---

<u>Dumela</u> <u>Bukatsatsi</u>	<u>Mohla:</u> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<u>Letsatsi:</u> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---------------------------------	--	---



Letsatsi:



Ha re ŋgoleng

Mahlalosi a mokgwa

Kenya mokgwa o nepahetseng wa lentswe le ka masakaneng ho qetella polelo tse ka tlase.



Mohlorsi o mathile (kapele) ho feta Jojo.

Ke tla fihla moo (kapele) ho feta wena.

Jabu o tioletse (hodimo) ho feta bashanyana ba bang.

Sarah o fihlile (ka moarao ho) nako sekolong ho feta ba bang.

Refilwe o emetse bese (nako e telele) ho feta Rachel.

Mabone a toropong a (phatsima) ho feta mabone a mahaeng.

Ke utlwile ke (thaba) ho feta pele ha ke hlola peisong.

Lehlabula ke robala (kapele) (ho feta mariha kapele) .



Ha re ŋgoleng

Jwale leka makgethi ana a bapisang.

Arola mantswe ka dinoko mme o bolele hore ke dinoko tse kae tseo lentswe ka leng le nang le ona. Jwale tlatsa lekgethi la papiso le nepahetseng.

Ha lentswe le na le dikarolo tse tharo kapa ho feta (dinoko), re sebedisa bongata ha re etsa papiso.

botle	2	motle haholo	motle ho fetisisa
bohlale			
kgahla			
mafolofolo			
kotsi			
makgethe			
ka pele			
kgothalo			
hamonate			
mora nako			



Ha re ngoleng

Mahlalosi a sebaka kapa tulo

Mahlalosi a sebaka a re borella moo dintho di leng teng.

Tlatsa mahlalosi a tulo ho qetella dipolelo tse ka tlase.

O ka sebedisa lentswe hang fela.

hohle

haufi

kahare

hohle

kantle

hodimo

Se ka bapalla ka tlung. Tsamo bapalla _____.

Ke shebile _____ ka tlung.

John o shebile _____ empa ha a fumana founu ya hae.

Tlo _____.

Ke dula _____.

Ke ile _____ fulurung ya bobedi.

Dikapolelo

Bala dikapolelo ka tlase ebe o a di hhalosa.

Ho matha la ntshwekge.

Ho hlwaya tsebe _____.


Ho ja fatshe _____.

Ho ya lekgongwana hodimo _____.

Ho le nyaya le kolobe _____.

Ho di bona matswele _____.

Ho ya boyabatho _____.





Letsatsi:



Ha re ūgoleng

Polelwanabitso

Sehella mola ka tlasa polelwanabitso ho ya mohlala wa pene e kgubedu.

Ke pene ya mang ena? Ha ke tsebe hore ke pene ya mang ena?

O dula kae? Ha ke tsebe _____.

Lebitso la hae ke mang? Ha ke tsebe _____.

O tla fihla neng? Ha ke tsebe _____.

Ke eng ena? Ha ke tsebe _____.

Ke mang? Ha ke tsebe _____.

Lebopi la boiketsi

Na o hopola hore lebopi la boiketsi ke eng? Re sebedisa lebopi la boiketsi ha moetsi le moetsuwa wa leetsi e le ntho e le nngwe; mohlala: **o ipone** seiponeng. Re boela re le sebedisa ha ketso e supa hore e iketsetswa ke moetsi ka boyena. Mohlala: O **inketse** yona.

itematsa

Tlatsa e le nngwe ya maemedi a itaolang ho qetella dipolelo.

iketsetsa

ikapesa

iphehela

itjheba

iphehetse

iphumane

iphepela

- 1 Theha marulelong. O tla _____.
- 2 Ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo ka bona. Ke a _____.
- 3 Yena o apesa yena. O a _____.
- 4 O phehela yena. O a _____.
- 5 Ntja e fepa dintjanyana. E a _____.
- 6 Dimathi di a _____ pele ho lebelo .
- 7 Ha re a ba phehela dijo. Ba tla _____.
- 8 O sheba yena. O a _____.



Titjhhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Itokisetse ho ngola pale ya hao.

E tla bua kang?

Dibapadi tsa hao tsa ka dihlooho
e tla ba bo mang?

O tla fana ka tlhahisoleseding efe?



Ho hlahloba feela

bala atikele ya koranta		
bala pale		
bolela pale ka tatellano		
araba dipotso hodima atikele ya koranta		
araba dipotso hodima pale		
ngola bukatsatsing		
ngola thothokiso		
ngola pheletso ya pale		
ngola, hlophisa le ho hlahloba pale		
etsa diphuputso		
hlalosa baphetwa		
arola mantswe ka dinoko		
bona mahlalosi a sebaka le nako		
bona maetsi a thusang		
nyalanya mntswe le malatodi a oona		
nyalanya mantswe le mahlalosanngwe a oona		
lokisetsa le ho ngola lengolo		
lokisetsa le ho ngola pale		
nka lokisetsa le ho ngola bukatsatsi		
lepa atikele ya koranta ke hodima ditshwantsho le sehlooho		
lepa pale hodima setshwantsho le sehlooho		
rehela pale kapa atikele ya koranta		
utlwisia meelelo ya ya dihlooho		
sebedisa mahlalosi a boholo		
sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo		
sebedisa mahlalosi a nepahetseng a papiso		
sebedisa puosebui		
sebedisa dipolelwanalebitso		
sebedisa dipolelolebitso		
sebedisa lebitso la boetsuwa		
sebedisa leetsi ho (o, ba, ke) dipolelong		

Etsa buka ya hao leqepheng la 101-102. Ka khabareng, ngola sehlooho sa buka. Ngola lebitso la hao ka tla sehllooho hobane o mongodi. Taka setshwantsho khabareng.

Jwale ngola pale ya hao ka qalo, bohare le qetello.



KHABARA YA KA MORAO



KA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

Taka setshwantsho mona.

Ngola sehlooho sa buka mona.

1

Tlatsa lebitso la hao (ke wena mongodi).

Mohato 4: Seha moleng o tsitseng hao qeta ha kopanya buka ya haok.

Mohato 1: Koba moleng o mathiba.



Tswella pele ka pale yá hao mona.

Ngola bohare ba pale yá hao mona.

Tadka setshwantsho mona.

4

5



Taaka setshwantsho mona.

Taaka setshwantsho mona.

Qala ho ngola pale ya hao mona.

Qetella pale ya hao.

2

7

3

9

Tswella pale ka pale ya hao mona.

Ngola ka se e tsashalang detellong ya pale ya hao.

Taaka setshwantsho mona.

Taaka setshwantsho mona.

Taaka setshwantsho mona.



Tema ya 8: Batho, dibaka le thothokiso

Kotara 4: Dibeke 5 - 6
Ho ya sekolong se setjha

113 Kampo ya Bana

O bala papatso.
O buisana ka dipotso hodima papatso.

104

114 Ho nahana ka papatso

O ngola dikarabo tsa dipotso tse hodima papatso.
O bona maetsi le mahlalosi.
O hlophisa mahlalosi ka jwang, neng, hokae.
O bona sebopetho se nepahetseng sa leetsi ho ba.

106

115 Hlophisa papatso ya hao

O phethela mmapa wa mohopolo ho rala phousetara ya papatso ya leeto la sekolo tlasa dihlooho tse nehelanweng
O etsa phousetara a sebedisa dinoutsu tse hlhang ho mmapa wa mohopolo.

108

116 Dipotsa tsa dipolelo le matshwao a lekgotsi

O bona makhethi le mabitso.
O sebedisa matshwao dipolelong ka nepo.
O bona maetsi le mahlalosi.

110

117 Diphoofolo tse hlaa

O bala tlhahisolededing ka diphoofolo.
O beha ka mananeo dikarabo dipotsong tse hodima tlhahisolededing ka diphoofolo tse hlaaha.

112

118 O rala phamofolete

O phethela tokisetso ya ho rala phamofolete ka phoofofo.
O seha maqephe mme o etsa phamofolete, a ngola tlhahisolededing ka makgethe.

114



119 Leqephe la sesehwa bakeng sa phamofolete

115

Kotara 4: Dibeke 7 - 8
Bana jwaloka rona

120 A re shebeng puo

117

O bona maetsi a sa tswelleng le lekgathe lefetile le letlang.

121 Moshemane ya neng a hana ho ithuta

118

O bala tshwantshiso a sebedisa baphetwa bohole le sebui.

122 Nahana ka tshwantshiso

120

O buisana ka tshwantshiso le dipotsa
O ngola dikarabo dipotsong tsa tshwantshiso.
O kgetholla ditikoloho tse pedi tsa tshwantshiso mme o kgetholla mophetwa wa seholoo.
O bona mahlalosangwe.
O ngola kgutsufatso.
O bona makgethi.
O ngola thaloso ya baphetwa ka baphetwa ba babedi.

123 Ho ngola tshwantshiso

122

O phethela polane ya ho ngola tshwantshiso tlasa dihlooho tse nehelanweng.
O ngola tshwantshiso ka makgethe ho hlaaha polaneng.

124 Baphetwa

124

O sebedisa poletsomodumo ho qapa mabitso a baphetwa tshwantshisong.
O bopa mantswe a sebedisa maetsisamodumo.
O rala phousetara ho bapatsa tshwantshiso ya bona.
O hlahloba diphousetara tsohle mme o kgetha e tswileng pele.

Kotara 4: Dibeke 5 - 8

125 Ngwanana wa seriti o boloka letsatsi

126

O bala tshwantshiso.
O buisana ka tshwantshiso.

126 Nahana ka pale

128


O tshwantshisa tshwantshiso.
O araba dipotso hodima tshwantshiso.

O bona dipolelwana tse ikemetseng
O phethela tshwantshiso.

O kgethehile.

130






Ha re baleng

Kampo e phethahetseng ya bana ba Afrika Borwa

Kampo ya bana ba thabileng e tlisetsa diketsahalo tsa kampo baneng ba dilemo tse 8 ho ya ho 12. Ngodisa hona jwale hore o kgone ho ya ka matsatsi a phomolo a hlabula mme o be le nako e monate kampong ya diphoofolo. O tla hlokomehile ke sehlopha sa ditsebi se tla etsa bonnete ba hore o hlokomehile ebile o ba le nako e monate!

Leka tse ding tsa boithabiso ba rona, fumana metswalle e metjha, bona diphoofolo tse ntjha le ho sesa metsing a matjha! Hodima tseo tsohle, e ba le nako e monate! Batswadi ba hao ba tla dula ka letsualo le kgutsitseng ha wena o hlokometswa ebile o na le nako e monate!





Letsatsi:


Se seng bakeng sa bohole!

Ithabiseng



Mollo wa kampong

Ho tsamaya bosiu.




Dipapadi



Jampeng khasele



Ho kganna o boha diphofoolo



Ho shebella dinonyana



Ho sesa



Hlahlobisia papatso mme le qoqe le motswalle ka tse latelang.

- Mongodi o etsang ho hohela babadi?
- Ke dihlooho dife tse ntshofaditsweng?
- Ke matshwao a makae a makalo a fumanehang papatsong?
- O nahana hore ke hobaneng papatso ena e na le ditshwantsho tse ngata?
- O nahana hore papatso ena e lebisitswe ho bomang? O ka kgetha mabokoso a fetang bonngwe ✓. Nehelana ka lebaka la kgetho ya lebokoso leo.

Bashemane	Banana	Dilemo tse 4 – 7	Dilemo tse 8 – 12	Batho ba baholo	Batho ba batjha

Titjhhere: Saena

Letsatsi

105



Ha re ngoleng

Shebisisa papatso e leqepheng le fetileng o nto ngola dikarabo tsa dipotso tsena.

Ho bapatswa eng?

Papatso ena e reretswe batho bafe?

Ho bolelwa eng ka "ho hong bakeng sa bohole"?

Ngwana ya holofetseng ditho, a ka ithabisa ka eng kampong ena?

Na o ka ya kampong mafelong a beke?

Ke hobaneng ha papatso e bolela hore "e hlokomswe ke ditsebi"?

Nehelana ka lenane la dintho tseo o ka thabelang ho di etsa kampong.

Ho bolelwang ka melaetsa ena e latelang?

**Kampo e babatsehang
ya bana!**

*Ho fa ngwana e mong le e mong
boitemohelo. Bo tla etsa hore a kgutla hape!*

Hobaneng o hloka ho tla le setlolo sa thibelo ya letsatsi?

Hobaneng batswadi "ba tla phomola moyeng" ha le le kampong?



Letsatsi:

Maetsi le mahlalosi



Ha re ngoleng

Sehella mola tlasa maetsi dipolelong tsena, dikanyetsa mahlalosi ohle a hlalosang ketso, ha o qetile o ngole mahlalosi ohle ka lebokosong le nepahetseng.

Ngwana o llile haholo.

Moshemane o mathile kapele.

Kgama e tloletse hodimo.

Re bapala bolo kantle.


O rahile bolo kamoreng e kahodimo.

Ntja e robetse kantle.

Maobane pula e nele.

Hosane ke tla sesa.

Maobane e ne e le letsatsi la ka la matswalo.



Mahlalosi a hlalosa ketso
a hore ketso e etsahetse
jwang, neng, le hokae?

Ngola mahlalosi ao o a dikanyeditseng ka tlasa dihlooho tse nepahetseng.

Jwang	Kae	Neng



Ha re ngoleng

Dikanyetsa lebopi la ketso le napahetseng dipolelong tsena.



Nna **ke/re** ya Kruger national Park.


Wena **o/le** lata sekolong.

Mashodu **a/ba** tsoma tshukudu.

Ditlou **e/di** nwa metsi.

Moshemane **o/ba** nka dinepe tsa diphofolo.

Rona **re/ke** bala Kereiti ya 4.



Titjhhere: Saena

Letsatsi

Hlophisa papatso ya hao



Ha re ngoleng

Sebetsa le mokgotsi. Hlophisa ho rala phousetara ho bapatsa leeto la sekolo.

Le ya hokae?

1

Leeto le neng? Ho tloha ka la _____ ho isa ho _____

2

Le tlo bona eng?

3

Le tlo lefa bokae?

4

Ke bomang ba reretsweng leeto lena?

5

Ba tle le eng?

6

Ntlha tsa bohlokwa ha o etsa phousetara

- Etsa phousetara ya hao e be kgolo kamoo ho ka kgonehang.
- Etsa mongolo o be moholo kamoo ho ka kgonehang hore batho ba kgone ho e bala habonolo.
- Sebedisa dipolelo tse bonolo, tse hlakileng.
- Khalara phousetara ya hao ho hohela haholo.
- O se behe ditshantshwo tse ngata haholo phousetareng.
- Kenyeletsa sebaka, le letsatsi, mohla le nako.
- Neha leeto sehlooho.




Letsatsi:



Sebedisa mmapa wa monahano le mokgwaritso ho rala phousetara ya hao.

Ha re ngoleng



Titjhore: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

O se ke wa kopanya makgethi le mahlalosi

- Lehlalosi le re borella ka ketso, re fa tsebiso mabapi le ketso e tshwanang le jwang, neng le kae moo ketso e etsahalang teng.

Sehella mela ho makgethi dipolelong tsena o nto dikanyetsa mabitso ao di a halosang.

O tla bona lehodimo le letle bosiu le dinaledi tse kganyang.

Sesa metsing a phodileng letsatsing le futhumetseng.

Qwelela lewatleng le letala o bone rifi e phatsimang.

O tle le dibonelahole o bone madinyane a manyenyane a dinonyana ka dihlaheng.

Kopana le metswalla e metjha mme le bapale khaseleng e tlolang.

O bone dimate tse telele le ditshwene tse thibaneng.

O tsamaye ka thoko ho noka moyeng o phodileng.

Eja dijo tse monate moo ho besitweng.


- Polelo e nngwe le e nngwe e qala ka tlhaku e kgolo.
- Potso e fellka ka letshwao la potso.
- Polelo kapa taelo efella ka kgutlo.
- Lekgotsi e fellka ka letshwao la lekgotsi.

Matshwao a ho bala

Bala dipolelo tsena tse latelang, di ngole hape o sebedisitse tlhaku tse kgolo le matshwao a puo.



Ha re ngoleng



ema roboto e kgubedu

ke tshwerwe ke tlala

na o a ya kampong ya sekolo



Letsatsi:

o se ke wa tshela mmila ka pele ho lori

o se ke wa bapalla haufi le nka

ke jeresi ya mang ena

joo bona tau e kgolo

peter le sam ba ile lewatle ka phupu

na o ile phomolong

ke ile mabenkeleng mme ka reka dipompong ditjhipisi le diapole

tswaka mahe le tswekere mme o tshele lebese

ke ile serapeng sa diphofolo mme ka bona ditau mangau ditshwene le ditshukudu



Ha re ngoleng

Sehella mola tlasa lehlalosi polelong ka nngwe mme o dikanyetse leetsi
le le hlilosang.

Re tlolela beseng ka thabo.

Dinaledi di benya lehodimong.

Re binne ka thabo ha re ntse re kganna.

Ke kganna ka boiketlo ka serapeng.

Re dutse ka kgutso Sedibeng.

Nyamatsane e matla ka pele tseleng.

Re ile ha hoa ke monyaka ha a bona tau.


O mathile ka pele a re feta.



Ha re baleng

**TAU**

Ditau ke leloko la katse.
Tau e tsejwa hangata jwalo
ka morena wa diphooftolo.
Ditau di a tsoma mme di
bolaye diphooftolo tse jwalo
ka nyamatsana le Qwaha.
Tse tshehadi ke tsona tse
tsomang haholo. Di tsoma
bosiu hangata mme di
sebetsa ka dihlopha.
Ditau di rata ho dula
thoteng e bulehileng.
Di dula ka dihlopha tse
bitswang ka hore ke
sehlopha sa baikgohomosi.

**TLOU**

Ditlou ke diphooftolo
tse kgolohadi
lefatsheng. Di phela
moo ho bulehileng
mme ho na le
jwang. Di kotsing
hoba ditsomi di di
bolaela manaka a
tsona. Ditlou di dula
di ntse di hola ka
dinako tsohle. Tlou e
sebedisa mokadi wa
yonah o tlisa metso,
ditholwana le metsi
molomong wa
tsona. E ja dijo tse
ka fihlang ho
200 kg mme e nwa
metsi a ka bang
dilitara tse 190.

TSHUKUDU

Ditshukudu di phela naheng/
thoteng e bulehileng. Di
bitswa hore ke dinyamatsane
ho bolelang hore di ja jwang
le dijalo. Di nwa metsi habedi
ha metsi a le teng empa ha
ho na le komello di ka dula
matsatsi a mane ho isa ho
a mahlano di sa nwe metsi.
Ho teng mefuta e mmedi
ya ditshukudu, e ntsho le
e tshweu, le ha ho le jwalo
di putswa bobedi ba tsona.
Ditshukudi ha di bone hantle
empa di tseba ho nkgella
haholo. Di kgolo haholo di ka
ba boholo ba dikilokeramo
tse ka bang 2500. Nakong
e ngata di a tsongwa ke
mashodu ka baka la manaka
a tsona. Re tlamehile
ho sireletsa ditshukudu
kgahlanong le mashodu le
ditsomi.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala seratswana ka diphoofolo tse tharo e be o tlatsa ditaba tsa tafole e latelang.

Di ja eng?

Ditau	Ditlou	Ditshukudu

Di dula hokae?

Ditau	Ditlou	Ditshukudu

Hobaneng di tshosetswa?

Ditlou	Ditshukudu

Rala mola o bontshang tlhaloso ya mantswe a ngotsweng.

dinyamatsane

motho ya bolayang diphoofolo ntle le molao

diphoofolo

diphoofolo tse jang dijalo

motsomi ya ikutswang

ho phela o le kotsing

tshosetswa

diphoofolo tse nyantshang bana ba tsona



Ha re bueng

Bolella motswalle wa hao dintlha tse pedi tseo o badileng ka tsona diphoofolong tse tharo.

Titjhore: Saena

Letsatsi

O rala phamofolete



Ha re ngoleng

O tlilo hlophisa bukana ka phoofolo. Sebedisa tlhophiso ena ho o thusa. Leqephe le ka hodimo le tlamehile ho ba le setshwantsho e le hore se hohelle mmadi. E tlamehile ho ba le sehlooho se hohelang le lepetjo le hohelang – mohlala "boloka Ditshukudu!" Taka setshwantsho leqepheng ka leng ho hlahisa mohopolo wa hao. Leqepheng la ho qetela ngola lebitso la hao le nomoro hobane ke wena moetsi wa bukana ena.

3

2 Tsebiso e mabapi le phoofolo.

1

Leqephe le ka pele.

6 Tsela ya ho tshireletsa phoofolo ena.

5 Phoofolo ena e boholo bo bokae? Ditlwaelo tsa yona ke dife? E ja eng?

4 Batho ba ka e bona hokae phoofolo ena?



Ha re etseng

Seha leqepe le latelang o le mene ho etsa alefabete ya Z, sebedisa mokgwaritso ho qetella bukana ya hao ka makgethe.



LEQEPHE LE KA HODIMO: le menele ka pele



LEQEPHE LE KA MORAO: tsebiso e mabapi le wena jwalo
ka dinomoro tsa mohala, atereze le atereze ya e-meili





2



3



4





A re shebeng puo

120



Na o sa hopola?

Leetsi la sebele polelong ke leetsi le sa fetoheng. Maetsi a sa fetoheng a re bolella seo motho a se etsang kapa se etswang ke batho ba fetang a le mong. Di fetoha ho ya ka makgathe.

Maobane ke ile ka hlatswa **dijana**. Kajeno ke hlatswa **dijana**.



Ha re ngoleng

Sehella mola tlasa leetsi. Bolela hore le lekgatheng lejwale kapa lephethi.

Lekgathe



Ke ile ka ya sekolong.	
Ngwanana o ile ngakeng.	
Ba ya kerekeng.	
Ngwanana o bapala bolo ya matsoho.	
Ke jele dijo tsa hoseng.	
Ngwanana o matha ka mora bese.	
Moshemane o nwa senomaphodi sa hae.	
Ba shebelletse ditaba.	
Ke ile ka fofisa khaete ya ka.	
Ngwanana o hlatswa meno.	
Ngwanana o fepa katse.	
Ntja e matha kamora motsamaisi wa mangolo.	



Titjhore: Saena

Letsatsi

117

Moshemane ya neng a hana ho ithuta



Ha re baleng

Balla papadi ena hodimo seholopheng sa hao. O tla hloka dibapadi tse tsheletseng: Steve; Sam; Ann; Pam; Jabu le Monghadi Brown. O tla boela o hloke mophethi ya balang dibaka tsa tshwantshiso tse sa bolelweng ke dibapadi tse ding.

Pono le taelo ya kalaneng
tse jwetsang dibapadi tseo
ba tshwanetseng ho di
etsa di ngolwa ka sakeng.
Di ngolwa ka lekgathe
lejwale.

[PONO YA PELE: Ka phaposing ya Monghadi Brown. Bana bohole ba etsa mosebetsi wa bona ba kgutsitse ntle le Steve. Ba rala mmapa wa monahano, Steve a ntse a ipapalla papadi ya hae ya Nintendo.]

Mophethi: Monghadi Brown o ruta thuto tsa mantsiboya ha sekolo se tswile bakeng sa ho thusana le bana ba itokisetsang dihlahlolo tsa makgaolakgang. Thuto tseo ke boithaopo mme Monghadi Brown o ithaopile ho thusa bana ka karolo efe kapa efe ya mosebetsi eo ba sa e utlwisiseng.



Steve: [O sheba bana ba bang.] Hobaneng ha le sebetsa kaofela? Ke mang ya tla bapala le nna? Tlong re tlo bapala Nintendo. Bonang papadi e ntjha eo mme wa ka a e rekileng ka Moqebelo. Hobaneng le sa tlohele ho sebetsa mme le tlo bapala le nna?

Ann: Tjhee ke a leboha, ke tshwarehile ke mosebetsi. Dihlahlolo di qala bekeng e tlang mme ke hloka ho bala hore ke pase. O tlamehile hore le wena o etse jwalo, Steve.

Steve: Tjhee bo ha ke batle ho tshwenngwa. Dihlahlolo di hole kwana mme ho sa na le nako e ngata ya ho bala. Tlo Sam tlo bapale le nna.

Sam: Nke ke be ke kgone. Ke leka ho balla dihlahlolo.

Steve: O se ke wa ba sethoto. Jabu! Tlo re bapale.

Jabu: E seng hona jwale Steve ke leka ho balla hlahlolo ya thuto tsa botsebi bekeng e tlang ka labohlano.

Steve: Hobaneng metswalle ya ka e sa tshephahale tjena, le bakgotsi ba jwang? Pam o tseba dipapadi tse ngata na ha o batle ho bapala?


Pam: Tjhee Steve, e seng kajeno. Ha o sa bale o tlo hloleha dithutong tsa hao.

Monghadi Brown: Steve ha o sa ikemisetsa ho bala, ho betere hore o tswe o ilo dula tlasa sefate le dipapadi tsa hao, o tlohele ho tshwenya ba bang.



Letsatsi:

Mopheti : Steve o etsa qeto ya ho tswa phaphosing, o hulanya mokotla wa dibuka le jeresi ya hae a ya tlasa sefate. O bina a ntse a ipapalla. O ithabetse o bile a maketse hore hobaneng metswalle ya hae e batla ho balla dihlahlobo tse hole tse tlang ka mora dibeke tse pedi!



[PONO YA BOBEDI: Steve o kena ka phaposing a tshohile. O qala ho batlana le ho hong ka mokotleng wa dibuka.]

Steve: Na o teng ya ka nthusang? Ke..... ke..... hloka ho bala bakeng sa hlahlolo ya hosane mme ke nahana hore ke lahlehtswe ke buka. E mohlomong e ka tlasa tafole ya ka. (O sheba ka tlasa tafole.) Tjhee e nyametse.

[A otlana le tafole.] "itjhuu!" Oho na ha ho na ya ka nkadimang buka?

Sam: Tjhee, Steve. O qetile beke tse pedi tse fetileng o ntse o bapala mme jwale o batla ho bala ka letsatsi le le leng? Ho teng nako ya ho bala ebile ho na le nako ya ho bapala.

Ann: Nka, Steve, o ka sebedisa mmapa wa ka wa monahano. E re ke o bontshe hore o sebetsa jwang.

Steve: [O a lla] Oho! Nke ke ka kgona ho kenya ditaba tsena tsohle ka kelellong ka nakonyana e kgutswane tjena, ke tlo feila.

Ann: Aooo, o se ke wa lla. Ke tla o thusa.

Monghadi Brown: Kgaotsa ho lla Steve. Nakong e tlang o tla qala ho bala pele dihlahlobo di qala. Jabu le Sam thusang Steve le mo dummelle le ho sebedisa dintlhla tsa thuto tsa lona hle.

Steve: [O sisinya hlooho a bebetheha] Ha ho na thuso. Nke ke ka hlola ke kgona jwale. Nka be ke sa bapala nakong eo lona le neng le bala ka yona.

Mopheti: Kotareng e latelang Steve o sebetsa ka thata. O ngola mosebetsi wa hae ka mehla ebile o iketsetsa le wa monahano. O ithutile thuto e ntle ho teng nako ya ho bapala le nako ya ho bapala.



Ha re ngoleng

Bala tshwantshiso hape mme o arabe dipotso. Buisanang ka tsona pele o di ngola fatshe.

Molaetsa wa tshwantshiso ena ke ofe? Ngola polelo ho tswa tshwantshisong ho netefatsa seo.

Ke mang mophetwa wa sehlooho?

Ho bolelwa eng ka "phaphosi e ne e le ya boinehelo?


Re tseba jwang hore Steve o ithutile thuto"?

Na pale ena e a tshwana le tse ding tseo o di tsebang?

Na o hopola pale ya tsie le dikokonyana? Ha e ba ho le jwalo, na o ka bolela ho tshwana ha dingolwa tsena?



Ha re etseng

Pono ya 1Mosebetsi
wa mantswe

Fumana mantswe tshwantshisong a moelelo o tshwanang le wa mantswe, mme o a ngole dibakeng tse silweng.

Pono ya 2

batlisisa		ferekana	
nyamela		thabisang	



Letsatsi:



Inahane o le Steve. Kgutsufatsa se etsahetseng ho wena paleng.

Ha re ngoleng

Monghadi Brown o ne a na le nako eo a e hlophisitseng boitokisetso bakeng
sa dihlahlolo tsa rona empa nna ka

Yaba Monghadi Brown o re ke ye kantle mme ka

Qetellong letsatsi pele ho hlahlolo, ka etsa qeto ya ho bala



Nahana ka makgethi a hlilosang Steve le Anne. A ngole dikgeong tse ka tlase. Re
o file a mmalwa ho o thusa.

Ha re ngoleng

ho sebetsa ka matla

botswa

mosa

bohlaswa



Ngola tlhaloso e kgutshwane bakeng sa sebapadi ka seng.

Titjhhere: Saena

Letsatsi

Ho ngola tshwantshiso



Ha re ngoleng

Le tlilo bapala tshwantshiso le metswalle e sehlopheng sa hao, qetella papetla ena, e tla o thusa ho hlophisa tshwantshiso ya hao. Kgwaritsa tshwantshiso ya hao. Kopa metswalle ya hao ho sheba diphoso. Kopa metswalle ya hao ho nka karolo e le dipabadi tse fapaneng qetellong ha o se o lokisitse mokgwaritso wa hao. Ngololla tshwantshiso ya hao ka makgethe leqepheng le latelang.

- -
 -
 -
 -
- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao • Ngola feela ntle ho makgethe • Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe • Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang • Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

1

Fana ka baphethwa ka ho fapanha bona?

2

Hhalosa boitshwaro ba baphethwa?

3

Papadi ena e etsahalla ho kae?

4

Ke dipono dife tse hlahellang, ho etsahala eng ho pono ka nngwe?



Sehlooho

Hhalosa poloto/moraloo.

Pele

Ya ba

Kamorao ho moo

Qetellong






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola tshwantshiso ya hao ka makgethe
leqepheng la hao. Hopola ho sebedisa
lekgatthe lejwale bakeng sa tikoloho le
ditaelo.



Sehlooho

Sebaka/ tikoloho	Sehlooho

Titjhere: Saena

Letsatsi

Poeletsamedumo

Hangata re fa dibapadi tsa tshwantshiso mabitso a nang le alfabete tse tshwanang. Nakong e nngwe mabitso a tshehisa. Ha re pheta letara ya lentswe le qalang re sebedisa poeletsamodumo. Boha mabitso ana mme o bone ka moo ditlhaku tsa pele di utlwahalang ho tshwana ha di phetwa.

Mafethe mofenethi wa batho

Nomsa ya seleng

Clive ya bohlale

Mophethi o pheta phetelo

Fred Ramaqheka

Jabulani ya ratehang

Ben wa senatla

Sam ya seleng

Greg ya meharo



Ha re ngoleng Sebedisa poeletsamodumo ho bopa mabitso a dibapadi tsa tshwantshiso ya hao.

MAETSISAMODUMO kapa mantswe a modumo

Jwale kgutlela tshwantshisong leqephetshebetsong 121 mme o thalle mantswe oohle a modumo mola. Ha re sebedisa mantswe ho etsisa modumo, re ya be re sebedisa maetsisamodumo. Ke lentswe le etsisang modumo, "jwara", "bjara" a etsisang ho thubeha.

**Ha re ngoleng**

Sebedisa mehlala e latelang ho bopa mantswe ao e leng a hao.

Phaga**phaga****HUTARA**



Letsatsi:

Ho bapatsa papadi ya hao



Ha re ngoleng

Taka phousetara ho etsa papatso ya papadi
Fetolelea mabitso a dibapadi o sebedise medumo
ho hohela.

- Fana ka lebitso la papadi, ngola lebitso la papadi ka diletere tse kgolo o ntano farefa ka mmala
- Ke mang sebapadi paleng
- Sebaka seo papadi e bapallwang ho sona
- Letsatsi le nako eo papadi e bapalwang ka yona
- Tlhaloso ka papadi
- Tsebiso ka botlalo

Mekgwa ya ho etsa phousetara
- Sebedisa puo e hlakileng.
- Sebedisa diletere tse nyane le tse kgolo ho hlalosa mantswe le dipolelo.
- Sebedisa mebala e kganyang ho hohela mmohi.
- Taaka kapa mamaretsa ditshwantsho ho hlalosa papadi ka botlalo.



Sheba phousetara e entsweng ke metswalle ya hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi

Ngwanana wa seriti o boloka letsatsi



Ha re baleng

[Ketsahalo 1: Phakeng e pela noka. Tafole e behilwe tlasa sefate. Sefate se kgabisitswe ka dibalunu le dithapo tsa ho kgabisa. Hodima tafole ho behilwe kuku e kgolo e pinki ka mmala.]



Mopheti: Tania o keteka letsatsi la hae la tswalo, o na le dilemo tse leshome le motso o le mong. Linda Myeza ya ketekang dilemo tse lekanang le tsa hae le yena ke e mong wa baeti, o apare mose wa letsatsi la tswalo.

Bana: [Ba bina pina ya letsatsi la tswalo, o hole o hole Tania!]

Tania: Ke ya ipotsa hore ebe diphuthelwana tsena di na le dimpho tse jwang. Ke motlotlo e le ka nnete, hoo ke sa tsebeng hore ke qale ka ho bula mpho efe.

Dan: Bula ya ka! Ke o reketsa mpho eo ke e ratang.

Tania: Aa ke koloi ya Lego, e ntle Dan! Lena ke lebokoso le pente ya metsi, ke rata ho farefa! Ka mona ke lebokoso le dipotloloto, ke ya leboha Anna o wa tseba hore la ka le robehile.

Mary: Tumelo Tania ke kopa tshwarelo ka ho fihla kamora nako, mpho ya hao ke ena. Na o ka kgona ho lepa hore ke eng?

Tania: Ha ke e phopholetsa ke ya e utlwa hore ke popo e ntle, e nyane ebile e mabothobotho.

Sam: Ke eng eo?



Letsatsi:

- Mopheti: Ka ho panya ha leihlo, leshodu la feta le matha le ikwahetse sefahleho la nka kuku le dimpho tsohle.
- Bana: [Ba hweletsang] Thibang! Leshodu!
- Mopheti: Mme wa Tania a mathela kantle ho ntlo.
- Mme: Banal! Hlokamelang ntho ena e kotsi balehelang ka hlakoreng lena la ka.
- Ntja: Hobu, hobu!
- Lindi: [Mahlo a benya, sefahleho sa fufuelwa] taba ena e ya nkgalefisa.
- Mopheti: Ngwanana wa seriti a feta baeti ka potlako e kgolo a fofa ka hodima noka ho thiba leshodu. Leshodu la lahla dimpho le kuku fatshe. Ka lehlohonolo kuku ha ya ka ya senyeha.
- Lindi: [A tlamella matsoho a monna eo ka morao.] Anna bitsa mapolesa!



[Pono ya 2 : Ke lerata le etswang ke koloi ha e ema.]

- Leponesa: O sebeditse hantle, Lindi o phetile hape dula o ntse o Iwantsha bokebekwa.
- Mme: Ntate leponesa kuku ke ena.
- Leponesa: A kore ke kwalle senokwane sena ka koloing.
- Mme: Ha o wa ka wa mpolella ka matla a hao a sa tlwaeleheng, ke ne ke nahana hore ke bashemane feela bao e leng bahale.
- Tania: Ke ya leboha ka ho mphumanela dimpho tsa ka Lindi, jwale re ka keteka letsatsi la ka la tswalo empa ke rata ho o leboha Lindi.
- Bana: [Pina] Malebo ho mohale wa rona, malebo ho mohale wa rona, malebo hle Lindi, malebo ho wena.



Titjhhere: Saena

Letsatsi

Nahana ka pale



Ha re ngoleng

Tshwantshisa papadi mme o arabe
dipotsa tse latelang.

Ke mang eo e leng mophetwa wa sehlooho?	
Ke sefe se ikgethileng ka yena?	
Molaetsa wa pale ke ofe?	

Kenyelletso ya batho. Ke
tumelo ya hore e mong le e
mong ya seholopheng se itseng o
tshwana le bona. Ha o nahana
hore banana e ke ke ya ba
bahale. O kgolwa hore ha ho na
ngwanana eo e ka bang o matla.
O ba kenyelletsa e le batho ba
le bang. Ha e be o nahana hore
bashemane ke bahale le bona
o a ba kenyelletsa hobane o
kgolwa hore bashemane ha ba
tshabe letho.

Na o nahana pale ena ke nnete? Hobaneng?

Ke baphetwa bafe ba bang bao o ba tsebang e le bahale? Na ke hangata moo o fumanang e le
banna?

Shadow girl o tshwantshwa jwang le bahale bana?

O tlosa jwang kenyelletso ena e tshwantshang batho?



Ha re etseng

Taaka dipono
tse pedi tsa
tshwantshiso.



Ha re ngoleng

Pono ya 1**Pono ya 2**

Qaleho

Kgohlano

Tharollo

Qetello



Letsatsi:

Ngola tlhaloso ya Lindi.

TEMANA

Ha re sheba ditemana: Temana e na le moetsi le ketso. Ho na le mefuta e mmedi ya ditemana.

Temana e ikemetseng, temana e ikemetseng e a ikemela e le polelo-mohlala: Re tsamaya ho ya sekolong.

Temana e ikammeng ka tse ding-Temana e ikammeng ka tse ding ha e eme e le nngwe jwalo ka polelo. Mohlala: **ha kuku e butswitse.**




Ha re ngoleng

Lekola ditemana tsena e be o a hlalosa
ha e be di ka ikemela ka bo tsona e le
dipolelo(ka mantswe a mang bolela
hore na ke ditemana tse ikemetseng).

Temana e ikemetseng	Temana e sa ikemelang
Ee e ka ikemela e le nngwe	Tjhee e ke ke ya ikemela e le nngwe
ha a hweletsa	
ke rata mmino	
ha pul a e na	
ke e fumane	
sehlopha sa bone	
re itlhophisetsa ho ba le pikiniki	
ha filimi e fedile	

Phethela ditshwantshiso tsena tsa diphoofolo ka ho tlatsa lebitso le nepahetseng la phoofolo.



O moholo jwaloka _____.
O matla sa _____.
O masene jwaloka _____.
O lebelo sa _____.
O lenama jwaloka _____.
O sesa jwaloka _____.
O mahwashe jwaloka _____.
O motelele jwaloka _____.



Hangata re hlalosa
seng ka hore se
tshwana le se seng.
Mohlala, ha e mong
a le molelele haholo,
re ka re, "O molelele
jwaloka thutlo". Ena
ke tshwantshiso. Re
atisa ho sebedisa
diphoofolo ho
tshwantshiso.

Titjhhere: Saena

Letsatsi

O kgethekile.

Mmele oohle wa
hao o kgethekile.

Ke wena monnga
mmele wa hao!



O tshwanelo ho bolella e mong
ha ho na le motho ya o tshwarang
bokapele.

O tshwanelo ho bolella e mong ha
ho na le motho ya o etsisang dintho
tseo o sa batleng ho di etsa.

Eo o tshwanetseng ho mo letsetsa
mohala bakeng sa thuso:

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

**SAPS Thibelo ya Botlokotsebe:
086 00 10111**

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

**Lefapha la "Life Line":
0861 322 322**

**Lefapha la Tshireletso ya Bana:
012 393 2359/2362/2363**

HO SE BE
mang ya o
tshwarang
pokanele.

NKA



bala tshwantshiso.

bala papatso.

bala phomofolete/bukana
ya tlhahisoleseding.

bala tshwantshiso ke
sebedisa baphetwa le sebui.

tshwantshisa tshwantshiso.

araba dipotso hodima
bukana ya tlhahisoleseding.

araba dipotso hodima
papatso.

araba dipotso hodima
tshwantshiso.

rala bukana ya
tlhahisoleseding.

rala phousetara.

buisana ka dipotso tse
hodima papatso.

tlatsa foromo.

bona makgethi le mabitso.

bona makgethi
sengolweng.

bona mahlalosi a mokgwa,
nako le sebaka.

bona poeletsomodumo.

bona maetsi a sa tswelleng.

bona polelwana e
ikemetseng polelong.

bona maetsisamodumo.

bona tshwantshiso.

bona maetsi le mahlalosi.

nyalanya manswe le
meelelo ya oona.

nyalanya manswe le
mahlalosanngwe a oona.

sebedisa matshwao ka
nepo dipolelong.

sebedisa sebopheho se
nepahetseng sa leetsi ho (o,
ba, ke jijl).

ngola tlhaloso ya mopetwa.

ngola tshwantshiso.

